



Crna Gora  
Vlada Crne Gore



CRNA GORA  
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	1. 12.	20 21	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	07-3/21-3		
VEZA:			
EPA:	368 XXVII		
SKRAĆENICA:			PRILOG:

Br: 04-5323

25. novembar 2021. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE

Gospodin mr Aleksa Bečić, predsjednik

Vlada Crne Gore, na sjednici od 4. novembra 2021. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O ZAŠTITI POSLOVNE TAJNE**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona određeni su mr JAKOV MILATOVIĆ, ministar ekonomskog razvoja i JASNA VUJOVIĆ, v. d. generalne direktorice Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomskog razvoja.

PREDSJEDNIK  
Prof. dr Zdravko Krivokapić, s. r.

**ZAKON  
O ZAŠTITI POSLOVNE TAJNE**

**Predmet  
Član 1**

Ovim zakonom uređuje se građanskopravna zaštita poslovne tajne od nezakonitog pribavljanja, korišćenja ili otkrivanja.

**Poslovna tajna  
Član 2**

Poslovna tajna je informacija:

- koja u potpunosti ili u precizno definisanoj konfiguraciji ili zbiru njenih komponenti nije opšte poznata ili lako dostupna licima koja u okviru svojih djelatnosti koriste ovu informaciju;
- koja ima komercijalnu vrijednost zbog toga što je tajna;
- za koju je fizičko ili pravno lice koje zakonito kontroliše poslovnu tajnu (u daljem tekstu: nosilac poslovne tajne) preduzelo odgovarajuće mjere, radi očuvanja njene tajnosti.

**Primjena  
Član 3**

Na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom, a odnose se na postupak i troškove vođenja postupka shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje parnični postupak, odredbe zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi i postupak izvršenja i obezbjeđenja.

**Zakonito pribavljanje, korišćenje ili otkrivanje poslovne tajne  
Član 4**

Pribavljanje poslovne tajne smatra se zakonitim kada je poslovna tajna pribavljena na jedan od sljedećih načina:

- 1) nezavisnim otkrićem ili stvaranjem;
- 2) opažanjem, proučavanjem, rastavljanjem ili testiranjem proizvoda ili predmeta koji je učinjen dostupnim javnosti ili je zakonito u posjedu lica koje je pribavilo informacije i koje nije vezano nikakvom pravno valjanom obavezom da ograniči pribavljanje poslovne tajne;
- 3) ostvarivanjem prava radnika ili predstavnika radnika na informisanje i savjetovanje u skladu sa pravom Evropske unije;
- 4) u skladu sa dobrim poslovnim običajima.

Pribavljanje, korišćenje ili otkrivanje poslovne tajne smatra se zakonitim kada se takvo pribavljanje, korišćenje ili otkrivanje zahtijeva ili je dopušteno u skladu sa zakonom.

Pribavljanje, korišćenje ili otkrivanje poslovne tajne smatra se zakonitim u onoj mjeri u kojoj se takvo pribavljanje, korišćenje ili otkrivanje zahtijeva ili je dopušteno pravom Evropske unije.

## **Nezakonito pribavljanje, korišćenje ili otkrivanje poslovnih tajni**

### **Član 5**

Pribavljanje poslovne tajne bez pristanka nosioca poslovne tajne smatra se nezakonitim kada je poslovna tajna pribavljena:

- 1) neovlašćenim pristupom, prisvajanjem ili umnožavanjem dokumenata, predmeta, materijala, supstanci ili elektronskih spisa, koje zakonito kontroliše nosilac poslovne tajne i koji sadrže poslovnu tajnu ili se poslovna tajna iz njih može izvesti, ili
- 2) u suprotnosti sa dobrim poslovnim običajima.

Korišćenje ili otkrivanje poslovne tajne smatra se nezakonitim kada ga bez pristanka nosioca poslovne tajne izvrši lice za koje se utvrdi da:

- 1) je nezakonito pribavilo poslovnu tajnu,
- 2) ne postupa u skladu sa sporazumom o povjerljivosti,
- 3) ne postupa u skladu sa ugovornom obavezom kojom se predviđa korišćenje poslovne tajne,
- 4) postupa u suprotnosti sa obavezom neotkrivanja poslovne tajne.

Nezakonitim korišćenjem poslovne tajne smatraju se i proizvodnja, nuđenje ili stavljanje na tržište robe kojom je počinjena povreda odnosno uvoz, izvoz ili skladištenje robe kojom je počinjena povreda u te svrhe, ako je lice koje je preduzelo takve aktivnosti znalo ili je s obzirom na okolnosti moralo da zna da je poslovna tajna korišćena nezakonito.

Roba iz stava 3 ovog člana je roba čijim se dizajnom, karakteristikama, funkcionisanjem, procesom proizvodnje ili stavljanjem na tržište ostvaruje značajna korist od poslovnih tajni koje su nezakonito pribavljene, korišćene ili otkrivene.

Nezakonitim pribavljanjem, korišćenjem ili otkrivanjem poslovne tajne smatra se i kada je lice u trenutku pribavljanja, korišćenja ili otkrivanja znalo, ili je moralo znati, da je poslovna tajna pribavljena direktno ili indirektno od drugog lica koje je nezakonito pribavilo, koristilo ili otkrilo tu poslovnu tajnu.

## **Odbijanje zahtjeva**

### **Član 6**

Nadležni sud odbiće zahtjev za određivanje mjera iz član 7 ovog zakona, odnosno odbiće tužbeni zahtjev iz člana 11 ovog zakona, ako je navodno pribavljanje, korišćenje ili otkrivanje poslovne tajne učinjeno radi:

- 1) otkrivanja propusta, nepravilnosti ili nezakonitih aktivnosti, pod uslovom da je navodni počinilac povrede postupao radi zaštite opšteg javnog interesa;
- 2) otkrivanja poslovne tajne od strane zaposlenih svojim predstavnicima u okviru legitimnog izvršavanja funkcija tih predstavnika, u skladu sa zakonom, pod uslovom da je takvo otkrivanje potrebno radi legitimnog izvršavanja funkcija tih predstavnika;
- 3) zaštite legitimnih interesa u skladu sa zakonom;
- 4) ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informisanja u skladu sa Poveljom Evropske unije o osnovnim pravima, uključujući poštovanje slobode i pluralizma medija;

- 5) otkrivanja poslovne tajne od strane zaposlenih svojim predstavnicima u okviru zakonitog izvršavanja funkcija tih predstavnika, u skladu sa pravom Evropske unije, pod uslovom da je takvo otkrivanje potrebno za to izvršavanje;
- 6) zaštite legitimnih interesa u skladu sa pravom Evropske unije.

### **Privremene mjere zbog nezakonitog pribavljanja, korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne**

#### **Član 7**

Radi sprječavanja nezakonitog pribavljanja, korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne nosilac poslovne tajne, odnosno sticalac licence u mjeri u kojoj je na to ovlašten na osnovu zaključenog ugovora ili zakona može tražiti izricanje privremenih mjera i prije podnošenja tužbe.

Nadležni sud može, na zahtjev nosioca poslovne tajne, protiv navodnog počinioca odrediti sljedeće privremene mjere:

- 1) privremenu mjeru prestanak ili zabranu korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne;
- 2) zabranu proizvodnje, nuđenja ili stavljanja na tržište ili korišćenje robe kojom je počinjena povreda, odnosno zabranu uvoza, izvoza ili skladištenja robe kojom je počinjena povreda;
- 3) privremeno oduzimanje ili predaju robe za koju se sumnja da je sa njom počinjena povreda, uključujući uvezenu robu, radi sprječavanja stavljanja u promet na tržištu ili promet te robe na tržištu.

Nadležni sud može naložiti mjere iz stava 2 ovog člana pod uslovom da podnosilac zahtjeva položi odgovarajuće jemstvo ili obezbjeđenje u istoj vrijednosti, radi osiguranja naknade za štetu koju bi pretrpio navodni počinilac povrede ili treće lice na koje su mjere uticale.

### **Jemstvo**

#### **Član 8**

Nadležni sud može, na zahtjev nosioca poslovne tajne umjesto mjera iz člana 7 stav 2 ovog zakona, da dozvoli navodnom počiniocu povrede nastavak navodnog nezakonitog korišćenja poslovne tajne polaganjem jemstva namijenjenog za obezbjeđenje naknade štete koju može pretrpjeti nosilac poslovne tajne.

Polaganje jemstva u zamjenu za otkrivanje poslovne tajne nije dozvoljeno.

### **Dostavljanje dokaza radi određivanja privremenih mjera**

#### **Član 9**

Nadležni sud će, radi određivanja mjera iz člana 7 ovog zakona, zahtijevati od podnosioca zahtjeva da dostavi dokaze kako bi učinio vjerovatnim da je poslovna tajna nezakonito pribavljena, korišćena ili otkrivena, ili da prijeti opasnost da se poslovna tajna nezakonito pribavi, a kako bi se uvjerio da:

- 1) poslovna tajna postoji;
- 2) je podnosilac zahtjeva nosilac poslovne tajne, i

3) je poslovna tajna nezakonito pribavljena, da se nezakonito koristi ili je nezakonito otkrivena, odnosno da nezakonito pribavljanje, korišćenje ili otkrivanje poslovne tajne neposredno predstoji.

Nadležni sud je dužan da prilikom odlučivanja o privremenim mjerama uzme u obzir:

- 1) vrijednost i specifičnost poslovne tajne;
- 2) mjere preduzete radi zaštite poslovne tajne;
- 3) ponašanje navodnog počinioca prilikom pribavljanja, korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne;
- 4) uticaj nezakonitog korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne;
- 5) legitimne interese stranaka i mogući uticaj prihvatanja ili odbijanja mjera na stranke;
- 6) legitimne interese trećih lica;
- 7) javni interes, i
- 8) zaštitu osnovnih ljudskih prava.

### **Ukidanje privremenih mjera**

#### **Član 10**

Nadležni sud će ukinuti mjere iz člana 7 ovog zakona ako:

1) podnosilac zahtjeva pred nadležnim sudom ne podnese tužbu u roku koji ne može biti duži od 20 radnih dana ili 31 kalendarskog dana od dana dostavljanja rješenja o određivanju privremene mjere nosiocu poslovne tajne, u zavisnosti od toga koji rok kasnije ističe, ili

2) predmetne informacije nijesu u skladu sa članom 2 ovog zakona zbog razloga za koje navodni počinitelj povrede nije odgovoran.

Na zahtjev navodnog počinioca ili oštećenog trećeg lica nadležni sud može da podnosiocu zahtjeva naloži da tim licima obezbijedi odgovarajuću naknadu za štetu prouzrokovanu mjerama iz člana 7 ovog zakona, ako su te mjere:

- ukinute u skladu sa stavom 1 tačka 1 ovog člana; ili
- su prestale da proizvode pravno dejstvo zbog radnje ili propusta podnosioca zahtjeva; ili
- ako se naknadno utvrdi da nije bilo nezakonitog pribavljanja, korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne, ili opasnosti od nastupanja takvog ponašanja.

### **Tužba**

#### **Član 11**

Radi sprječavanja nezakonitog pribavljanja, korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne nosilac poslovne tajne odnosno sticalac licence u mjeri u kojoj je na to ovlašćen na osnovu zaključenog ugovora ili zakona, može podnijeti tužbu u roku od tri godine, od dana kada je saznao za povredu i počinioca, a najkasnije u roku od pet godina od dana kad je ta povreda učinjena u skladu sa zakonom.

Protiv počinioca povrede nosilac poslovne tajne može tužbom kod nadležnog suda zahtijevati:

- 1) prestanak ili, u zavisnosti od slučaja, zabranu korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne; i/ili
- 2) zabranu proizvodnje, nuđenja, stavljanja na tržište ili korišćenja robe kojom je počinjena povreda odnosno uvoza, izvoza ili skladištenja robe kojom je počinjena povreda u te svrhe; i/ili
- 3) preduzimanje određenih radnji u odnosu na robu kojom je počinjena povreda; i/ili
- 4) uništenje u cjelini ili djelimično svih dokumenata, predmeta, materijala, supstanci ili elektronskih spisa koji sadrže poslovnu tajnu ili koji su sami po sebi poslovna tajna ili se, prema

potrebi, predaju podnosiocu zahtjeva tih dokumenata, predmeta, materijala, supstanci ili elektronskih spisa u cjelini ili djelimično.

Radnje iz stava 2 tačka 3 ovog člana su:

- 1) opoziv sa tržišta robe kojom je počinjena povreda;
- 2) uklanjanje sa robe kojom je počinjena povreda svojstva kojim je povreda počinjena;
- 3) uništenje robe kojom je počinjena povreda ili, po potrebi, njeno povlačenje sa tržišta, pod uslovom da se povlačenjem ne ugrožava zaštita predmetne poslovne tajne.

Nadležni sud može, u slučaju povlačenje sa tržišta robe kojom je počinjena povreda, na zahtjev nosioca poslovne tajne, da naloži da se ta roba preda nosiocu poslovne tajne ili dobrotvornim organizacijama.

Nadležni sud će naložiti da se radnje iz stava 2 tač. 3 i 4 ovog člana sprovedu o trošku počinioca povrede, osim ako postoje opravdani razlozi da se to ne učini.

Nadležni sud je dužan da, prilikom razmatranja zahtjeva iz st. 2, 3 i 4 ovog člana i procjene da li su oni srazmjerni prirodi i intenzitetu povrede, uzme u obzir posebne okolnosti slučaja uključujući, prema potrebi:

- 1) vrijednost i druga posebna svojstva poslovne tajne;
- 2) mjere preduzete radi zaštite poslovne tajne;
- 3) ponašanje počinioca povrede prilikom pribavljanja, korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne;
- 4) uticaj nezakonitog korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne;
- 5) legitimne interese stranaka i mogući uticaj prihvatanja ili odbijanja tužbenog zahtjeva na stranke;
- 6) legitimne interese trećih lica;
- 7) javni interes, i
- 8) zaštitu osnovnih prava.

## **Ograničavanje i ukidanje radnji**

### **Član 12**

Ako nadležni sud ograniči trajanje radnji iz člana 11 ovog zakona, to trajanje mora biti dovoljno za uklanjanje svake komercijalne ili ekonomske prednosti koju bi počinitelj povrede mogao ostvariti nezakonitim pribavljanjem, korišćenjem ili otkrivanjem poslovne tajne.

Radnje iz člana 11 ovog zakona nadležni sud će ukinuti na zahtjev počinioca povrede ako predmetne informacije nisu u skladu sa članom 2 ovog zakona, zbog razloga za koje počinitelj povrede nije direktno ili indirektno odgovoran.

Nadležni sud može, na zahtjev počinioca povrede kojem prijete izricanje radnji iz člana 11 ovog zakona, umjesto tih radnji naložiti plaćanje novčane naknade ako:

1) to lice u trenutku korišćenja ili otkrivanja nije znalo niti je u tim okolnostima trebalo da zna da je poslovna tajna pribavljena od drugog lica koje je poslovnu tajnu nezakonito koristilo ili otkrilo;

2) bi se sprovođenjem tih radnji nanijela nesrazmjerna šteta tom licu, i

3) se naknada prema procjeni nadležnog suda čini primjerenom.

Novčana naknada iz stava 3 ovog člana ne može biti veća od iznosa naknade koju bi trebao da plati počinitelj povrede u slučaju da je tražio odobrenje za korišćenje poslovne tajne, tokom perioda u kojem se to korišćenje poslovne tajne moglo zabraniti.

## **Naknada štete**

### **Član 13**

Nadležni sud može, na zahtjev lica iz člana 11 stav 1 ovog zakona, počiniocu povrede koji je znao ili je trebao da zna da učestvuje u nezakonitom pribavljanju, korišćenju ili otkrivanju poslovne tajne, da naloži da nosiocu poslovne tajne naknadi štetu koja odgovara šteti nastaloj zbog nezakonitog pribavljanja, korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne.

Prilikom određivanja naknade štete iz stava 1 ovog člana, nadležni sud je dužan da uzme u obzir:

- negativne ekonomske posljedice, uključujući izgublenu dobit, koju je pretrpjelo lice iz člana 11 stav 1 ovog zakona;
- nepoštenu dobit koju je ostvario počinitelj povrede;
- nematerijalnu štetu koja je nosiocu poslovne tajne nanijeta nezakonitim pribavljanjem, korišćenjem ili otkrivanjem poslovne tajne.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, nadležni sud može da odredi visinu naknade štete kao paušalni iznos na osnovu najmanje iznosa naknada koje bi se trebale platiti da je počinitelj povrede tražio odobrenje za korišćenje predmetne poslovne tajne.

Nadležni sud može da odredi naknadu štete koju bi nosiocu poslovne tajne trebalo naknaditi, zbog nezakonitog pribavljanja, korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne, iako je donio odluku o sprovođenju radnji iz člana 11 stav 2 tač. 3 i 4 ovog zakona.

## **Objavljivanje sudskih odluka u sredstvima javnog informisanja**

### **Član 14**

Nosilac poslovne tajne može tražiti da pravosnažna presuda kojom je, u cjelini ili djelimično, usvojen zahtjev za zaštitu poslovne tajne u slučaju nezakonitog pribavljanja, korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne, bude objavljena u štampanom ili elektronskom mediju o trošku počinioca povrede.

Prilikom odlučivanja o određivanju radnje iz stava 1 ovog člana i procjenjivanja njene srazmjernosti, nadležni sud uzima u obzir, prema potrebi, vrijednost poslovne tajne, ponašanje počinioca povrede prilikom pribavljanja, korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne, uticaj nezakonitog korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne i vjerovatnoću da će počinitelj povrede ponovo nezakonito koristiti ili otkriti poslovnu tajnu, kao i da li su informacije o počiniocu povrede takve da bi mogle dovesti do identifikovanja određenog fizičkog lica i, ako je tako, da li bi objava takvih informacija bila opravdana, naročito s obzirom na moguću štetu koju bi takva mjera mogla prouzrokovati za privatnost i ugled počinioca povrede.

## **Čuvanje povjerljivosti poslovnih tajni tokom sudskog postupka**

### **Član 15**

Lica koja učestvuju u sudskom postupku koji se vodi u vezi sa nezakonitim pribavljanjem, korišćenjem ili otkrivanjem poslovne tajne, ili koja imaju pristup dokumentima koji su sastavni dio tog sudskog postupka, ne mogu koristiti ili otkriti poslovnu tajnu ili navodnu poslovnu tajnu koju je nadležni sud, na odgovarajuće obrazložen zahtjev zainteresovane stranke, utvrdio kao povjerljivu i za koju su saznala učestvovanjem u postupku ili pristupom dokumentima.

Lica iz stava 1 ovog člana su dužna da čuvaju poslovnu tajnu za koju su saznala učestvovanjem u postupku ili pristupom dokumentima i nakon završetka sudskog postupka.

Obaveza čuvanja poslovne tajne prestaje ako:

- 1) nadležni sud pravosnažnom odlukom utvrdi da navodna poslovna tajna nije u skladu sa članom 2 ovog zakona, ili
- 2) predmetne informacije tokom vremena postanu opšte poznate licima koja u okviru svojih djelatnosti koriste ovu informaciju.

Nadležni sud je dužan da na obrazloženi zahtjev stranke, preduzme posebne mjere potrebne za očuvanje povjerljivosti poslovne tajne ili navodne poslovne tajne koja se koristi ili na koju se stranka poziva tokom sudskog postupka koji se odnosi na nezakonito pribavljanje, korišćenje ili otkrivanje poslovne tajne.

Mjere iz stava 4 ovog člana su:

1) ograničavanja pristupa dokumentima koje su dostavila lica iz stava 1 ovog člana, koji sadrže poslovne tajne ili navodne poslovne tajne, u cjelini ili djelimično, na ograničeni broj lica;

2) ograničavanje pristupa ročištima na kojima bi se poslovne tajne ili navodne poslovne tajne mogle otkriti, kao i pristupa zapisniku ili transkriptu sa tih ročišta, na ograničeni broj lica;

3) stavljanja na raspolaganje sudske odluke koja je povjerljiva samo ograničenom broju lica iz tač. 1 i 2 ovog stava, a svim drugim licima samo sudske odluke koja nije povjerljiva, u kojoj su pasusi koji sadrže poslovne tajne uklonjeni ili prerađeni;

4) isključivanje javnosti iz cijelog postupka ili dijela postupka.

Broj lica iz stava 5 tač. 1 i 2 ovog člana ne može biti veći od broja koji je potreban kako bi se osiguralo poštovanje prava stranaka u sudskom postupku na djelotvoran pravni lijek i pošteno suđenje i uključuje najmanje tužioca i tuženog i njihove punomoćnike ili druge zastupnike tih stranaka u sudskom postupku.

Prilikom odlučivanja o mjerama iz st. 1 do 6 ovog člana i procjene njihove srazmjernosti, nadležni sud uzima u obzir pravo stranaka na pravni lijek i pošteno suđenje, legitimne interese stranaka i, s obzirom na okolnosti slučaja, trećih lica, i štetu koja prihvatanjem ili odbijanjem tih mjera može nastati za bilo koju od stranaka ili za treća lica.

Postupanje sa ličnim podacima iz st. 1 do 7 ovog člana vrši se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

### **Odložena primjena**

#### **Član 16**

Odredbe člana 4 stav 1 tačka 3 i stava 3 i člana 6 stav 1 tač. 4, 5 i 6 ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

### **Započeti postupci**

#### **Član 17**

Postupci koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nijesu pravosnažno okončani, okončaće se po odredbama Zakona o zaštiti neobjavljenih podataka ("Službeni list CG", br. 16/07 i 73/08).

### **Prestanak važenja**

#### **Član 18**

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o zaštiti neobjavljenih podataka ("Službeni list CG", br. 16/07 i 73/08).



**Stupanje na snagu**  
**Član 19**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

# O B R A Z L O Ž E N J E

## I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o zaštiti poslovne tajne sadržan je u članu 16 tačka 5 Ustava Crne Gore, prema kojem je utvrđeno da se zakonom uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

## II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Donošenju Zakona o zaštiti poslovne tajne pristupilo se primarno sa ciljem usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije.

## III. USAGLAŠENOST SA EVROPSKIM ZAKONODAVSTVOM I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Predlog zakona o zaštiti poslove tajne predmet je usaglašavanja sa Direktivom (EU) 2016/943 Evropskog parlamenta i Savjeta od 8. juna 2016. o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustva te poslovnih informacija (poslovne tajne) od nezakonitog pribavljanja, korišćenja i otkrivanja.

## IV . OBJAŠNJENJA OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

**U članu 1** utvrđen je predmet uređenja predloga zakona. Ovim zakonom uređuje se građanskopravna zaštite poslovne tajne od nezakonitog pribavljanja, korišćenja i otkrivanja, koje se odnose na neotkrivena znanja i iskustva, kao i neotkrivene poslovne informacije koje imaju komercijalnu vrijednost, odnosno one informacije koje predstavljaju oblik intelektualne svojine, a ne na cjelokupno područje poslovnih tajni koje šire obuhvata i povjerljive informacije i poslovne informacije.

**U članu 2** definisana je poslovna tajna. U smislu ovog zakona poslovna tajna je informacija koja je tajna, koja ima komercijalnu vrijednost zbog toga što je tajna, a lice koje je zakonito kontroliše je preduzelo odgovarajuće mjere kako bi sačuvalo njenu tajnost.

**U članu 3** propisana je da se u postupku za ostvarivanje prava po ovom zakonu primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje parnični postupak, odredbe zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi i postupak izvršenja i obezbjeđenja, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

**U članu 4** propisane su situacije u kojima se pribavljanje poslovne tajne smatra zakonitim. Ovim se zakonom ne uspostavlja nikakvo isključivo pravo u pogledu poslovnih tajni, pa je stoga moguće nezavisno otkriće istog znanja i iskustva ili informacija. Pribavljanje poslovne tajne smatra se zakonitom i kada je pribavljena opažanjem, proučavanjem, rastavljanjem ili testiranjem proizvoda ili predmeta koji je učinjen dostupnim javnosti ili je zakonito u posjedu lica koje je pribavilo informacije i koje nije vezano nikakvom pravno valjanom obavezom da ograniči pribavljanje poslovne tajne, kao i svako pribavljanje u skladu sa dobrim poslovnim običajima ili kada je kao takvo zahtijevano ili dopušteno zakonima Crne Gore i pravom Evropske unije.

**U članu 5** propisane su situacije u kojima se pribavljanje poslovne tajne smatra nezakonitim.

**U članu 6** propisano je odbijanje zahtjeva odnosno situacije u kojima će se zahtjev za primjenu mjera, postupaka i pravnih sredstava utvrđenih ovim zakonom odbiti. Predviđeni izuzeci od primjene propisane su radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja misli, prava na

informisanje, kao i slobode i pluralizma medija, kako se ne bi ograničila aktivnost zviždača i ostvarivanje prava radnika na otkrivanje svojim predstavnicima u skladu sa pravom Evropske unije i radi zaštite drugih legitimnih interesa.

**U članu 7** propisane su privremene mjere zbog nezakonitog pribavljanja, korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne koje nadležni sud, na zahtjev nosioca poslovne tajne, može naložiti protiv navodnog počinioca povrede. Privremene mjere propisane ovim članom su privremene mjere prestanak ili zabrana korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne, zabrana proizvodnje, nuđenja ili stavljanja na tržište ili korišćenje robe kojom je počinjena povreda, odnosno zabrana uvoza, izvoza ili skladištenja robe kojom je počinjena povreda, privremeno oduzimanje ili predaja robe za koju se sumnja da je sa njom počinjena povreda, uključujući uvezenu robu, radi spriječavanja stavljanja u promet na tržištu ili promet te robe na tržištu.

Nadležni sud može, umjesto privremene mjere, nastavak navodnog nezakonitog korišćenja poslovne tajne usloviti polaganjem jemstva namijenjenog za osiguranje naknade štete nosiocu poslovne tajne.

**U članu 8** propisano je jemstvo koje je namijenjeno za osiguranje naknade štete koju nadležni sud može odrediti navodnom počiniocu povrede, umjesto mjera iz člana 7 ovog zakona.

**U članu 9** propisano je da nadležni sud radi određivanja privremenih mjera propisanih ovim zakonom može zahtijevati od podnosioca zahtjeva da dostavi dokaze kako bi sudu učinio vjerovatnim da je poslovna tajna nezakonito korišćena, pribavljena ili otkrivena ili da prijeti opasnost da se poslovna tajna nezakonito otkrije. Takođe određeni su elementi koje je sud prilikom donošenja odluke, odnosno određivanja privremenih mjera dužan da uzme u obzir.

**U članu 10** propisani su razlozi za ukidanje privremenih mjera kao i mogućnost da nadležni sud može na zahtjev navodnog počinioca ili oštećenog trećeg lica da podnosiocu zahtjeva izrekne da tim licima obezbijedi odgovarajuću naknadu za štetu prouzrokovanu tim mjerama.

**U članu 11** propisano je ko je ovlašćen da zahtijeva zaštitu prava u skladu sa ovim zakonom, te je uz nosioca poslovne tajne određeno da je zaštitu ovlašćen zahtijevati i nosilac isključive licence. Takođe, propisano je i pitanje zastarjelosti podnošenja tužbe za zaštitu poslovne tajne. Dalje, uređuje se koje radnje nosilac poslovne tajne može tužbom da zahtijeva kod nadležnog suda da se odrede protiv počinioca povrede. Takođe, određeno je da je nadležni sud dužan da prilikom razmatranja zahtjeva iz tužbe uzme u obzir i posebne okolnosti slučaja koje su predviđene navedenim članom. Značajno je istaći da je ovim članom propisana mogućnost da se prilikom povlačenja sa tržišta robe kojom je počinjena povreda na zahtjev nosioca poslovne tajne ta roba može predate njemu ili dobrotvornim organizacijama.

**U članu 12** propisane su situacije kada se umjesto primjene pojedinih sudskih radnji može naložiti plaćanje novčane naknade oštećenoj stranci.

**U članu 13** uređena su pitanja koja se odnose na naknadu štete oštećenoj stranci pretrpljene zbog nezakonitog pribavljanja, korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne. Dalje, određuju se uslovi koje sud uzima u obzir prilikom određivanja visine naknade štete, kao i mogućnost da se umjesto određivanja visine naknade štete odredi šteta u visini iznosa naknade koja bi se u okolnostima slučaja mogla zahtijevati da je počinitelj povrede zatražio odobrenje za korišćenje poslovne tajne.

**U članu 14** uređeno je, radi dodatnog odvraćanja budućih počinitelja povreda i podizanja nivoa svijesti šire javnosti, objavljivanje sudskih odluka u vezi sa postupcima pokrenutim zbog nezakonitog pribavljanja, korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne, kojim se u cjelini ili djelimično usvaja zahtjev usmjeren na zaštitu poslovne tajne. Pritom je određeno da se mora osigurati čuvanje povjerljivosti poslovne tajne.

**U članu 15** uređeno je čuvanje povjerljivosti poslovnih tajni u toku i nakon postupka pred nadležnim sudom. Određene se mjere koje sud može preduzeti, uključujući ograničavanje

kruga lica koja imaju pravo pristupa dokazima ili ročištima, kao i zabranu umnožavanja dokumenata koji sadrže poslovne tajne i isključivanje javnosti.

**U članu 16** uređena je odložena primjena pojedinih odredbi ovog zakona.

**U članu 17** propisano je da će se postupci započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona u kojima nije donijeta pravosnažna odluka okončati po zakonu koji je bio na snazi u vrijeme pokretanja postupka.

**U članu 18** propisan je prestanak važenja Zakona o zaštiti neobjavljenih podataka.

**U članu 19** uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

## **V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA**

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva iz budžeta Crne Gore.



Crna Gora

**Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis  
odnosi/donosilac akta**

**MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA**

<b>Naziv propisa</b>	Predlog zakona o zaštiti poslovne tajne	
<b>Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja</b>	<b>oblast</b>	<b>podoblast</b>
	XVII. Tržište, ugostiteljstvo i turizam	5. Pravo intelektualne svojine
<b>Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije</b>	<b>poglavlje</b>	<b>podpoglavlje</b>
	07. Pravo intelektualne svojine	-
<b>Ključni termini - eurovok deskriptori</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Poslovna tajna</li><li>- Informacija</li><li>- Pribavljanje, korišćenje i otkrivanje</li><li>- Privremene mjere</li><li>- Radnje</li></ul>	

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA	
PREDLAGAČ PROPISA	Ministarstvo ekonomskog razvoja
NAZIV PROPISA	Predlog zakona o poslovnoj tajni
<p><b>1. Definisanje problema</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?</li> <li>- Koji su uzroci problema?</li> <li>- Koje su posljedice problema?</li> <li>- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?</li> <li>- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- U poslovanju, naročito u aktivnostima istraživanja i razvoja, prikupljaju se i stvaraju informacije koje mogu imati značajnu komercijalnu vrijednost, a koje često ne ispunjavaju uslove za zaštitu konvencionalnim pravima intelektualne svojine, iako su jednako važne za konkurentnost preduzeća ili istraživačko-razvojnih subjekata. Neovlašćenim pribavljanjem, korićenjem i odavanjem takvih informacija ugrožava se sposobnost njihovog zakonitog vlasnika da iskoristi prednost na tržištu korišćenjem rezultata svojih inovativnih ulaganja. Kvalitetnijim zakonskim uređivanjem zaštite povjerljivih informacija sa komercijalnom vrijednošću, odnosno neobjavljenih znanja i iskustva i poslovnih informacija (poslovnih tajni) od neovlašćenog pribavljanja, korišćenja ili odavanja, smanjuju se rizici sa kojima se suočavaju preduzeća i razvojno-istraživački subjekti. Radi postizanja navedenih ciljeva, te radi osiguravanja ujednačene zaštite poslovnih tajni na nivou Evropske unije, a kako bi se postigli pozitivni učinci na funkcionisanje unutrašnjeg tržišta usvojena je Direktiva 2016/943/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 8. juna 2016. o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustava te poslovnih informacija (poslovne tajne) od nezakonitog pribavljanja, korišćenja i otkrivanja (u daljem tekstu: Direktiva). Radi unaprjeđenja nacionalnog zakonodavnog okvira u ovom području, te usklađivanja propisa Crne Gore sa Direktivom potrebno je donijeti novi Zakon o poslovnoj tajni.</li> <li>- Propisi Crne Gore nijesu usklađeni sa pravnom tekovinom Evropske unije konkretno Direktivom 2016/943/EU. Naime, pravna zaštita poslovnih tajni u crnogorskom zakonodavstvu do sada je bila regulisana Zakonom o zaštiti neobjavljenih podataka ("Službeni list CG", broj 16/07 i 73/08). Međutim, ovaj zakon donesen je 2007. godine kada na nivou Evropske unije nije bila pravno uređena ova materija, pa iz tog razloga odredbe Direktive nijesu implementirane ovim zakonom.</li> <li>- Direktivom se uređuje jedinstvena definicija poslovne tajne i izuzeci od iste; okolnosti pod kojima je pravna zaštita poslovnih tajni opravdana; detaljnije utvrđuju ponašanja i prakse koje treba smatrati nezakonitim pribavljanjem, korišćenjem ili otkrivanjem istih; izuzeci kada je zakonom dopušteno (ili naloženo) pribavljanje, korišćenje ili otkrivanje poslovne tajne i obaveza njenog čuvanja prilikom takvog pribavljanja, korišćenja ili otkrivanja, a naročito mjere, postupci i pravna sredstva koja nosiocu poslovne tajne stoje na raspolaganju radi osiguravanja dostupnosti pravne zaštite u slučaju nezakonitog pribavljanja, korišćenja i otkrivanja poslovnih tajni. S obzirom da zakon koji je na snazi nije usklađen sa pomenutim odredbama Direktive, nije osigurana odgovarajuća zaštita od neovlašćenog pribavljanja, korišćenja ili odavanja takvih povjerljivih informacija od trećih lica na način kako je to osigurano u zemljama članicama EU.</li> <li>- Oštećeni su domaći privredni subjekti, među njima naročito inovativna preduzeća i manji poslovni subjekti kao što su mala i srednja preduzeća koji svoje inovacije štite isključivo kao poslovne tajne i koji nemaju dovoljno razvijene sisteme fizičke zaštite poslovnih tajni usled čega su i ranjiviji pri nastupu na tržištu, razvojno-istraživački subjekti (npr. instituti, laboratorije, naučno-istraživačke institucije), kao i fizička lica koja se bave poslovnim i inovacionim djelatnostima (npr. pronalazači, istraživači, zaposleni u preduzećima). Ova preduzeća i razvojno-istraživački subjekti na osnovu inovativnih ulaganja generišu poslovne tajne u svom poslovanju. Neovlašćenim pribavljanjem, korišćenjem i odavanjem tih poslovnih tajni ugrožava se mogućnost korišćenja prednosti tih subjekata</li> </ul>	

na tržištu. Takođe, bez efikasnih i uporedivih pravnih sredstava za zaštitu takvih informacija u odnosu na one koje postoje u državama članicama Evropske unije umanjuju se podsticaji za pokretanje inovacionih prekograničnih aktivnosti.

- Neusvajanje ovog zakona predstavljalo bi prepreku na daljem putu integracije Crne Gore u Evropsku uniju.

## 2. Ciljevi

- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?
- Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.

- Cilj ovog propisa je osiguranje veće pravne sigurnosti i efikasne pravne zaštite poslovnih tajni od protivpravnog prisvajanja na tržištu, čime se nastoji povećati konkurentnost preduzeća i razvojno-istraživačkih subjekata čija se komparativna prednost zasniva na poslovnim tajnama. Takođe, cilj je i ispunjavanje obaveza koje proizilaze iz postupka pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.
- Usvajanje ovog zakona predviđeno je Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2021-2023.

## 3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).
- Obrazložiti preferiranu opciju?

- Ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema moguće je postići jedino donošenjem predloženog propisa. "Status quo" opcija bi podrazumijevala da će problem ostati neriješen.
- S obzirom na pravnu prirodu odnosa koji su predmet regulisanja, kao i činjenicu da se u konkretnom slučaju radi o ispunjavanju obaveza koje proizilaze iz postupka pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, donošenje predloženog propisa je jedina moguća opcija.

## 4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerovatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

- Rješenja u ovom propisu će primarno pozitivno uticati na privredne subjekte, među njima naročito na inovativna preduzeća i to u pogledu kvalitetnije zaštite njihovih ulaganja u inovacije. Indirektno rješenja u ovom propisu pozitivno će uticati i na druge subjekte u privredi da ulažu u inovativno poslovanje. Ne postoje negativni uticaji ovog propisa.
- Primjena propisa neće izazvati troškove građanima i privredi.
- Vidjeti prethodni odgovor.
- Ovim propisom se na direktan način ne podržava stvaranje novih privrednih subjekata, ali se posredno doprinosi unaprjeđenju poslovnog ambijenta kroz podizanje nivoa zaštite nosilaca poslovnih tajni.
- Ovaj propis ne stvara administrativna opterećenja i biznis barijere.

## 5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?



<ul style="list-style-type: none"> <li>- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteći finansijske obaveze?</li> <li>- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?</li> <li>- Obrazložiti metodologiju koja je korišćenja prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.</li> <li>- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.</li> <li>- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?</li> <li>- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa.</li> <li>- Vidjeti prethodni odgovor.</li> <li>- Implementacijom propisa ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze.</li> <li>- Vidjeti prethodni odgovor.</li> <li>- Nije predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteći finansijske obaveze.</li> <li>- Implementacijom propisa neće se ostvariti prihod za budžet.</li> <li>- Nije korišćena posebna metodologija.</li> <li>- Ne.</li> <li>- Ne.</li> <li>- Vidjeti prethodni odgovor.</li> </ul>
<p><b>6. Konsultacije zainteresovanih strana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška i ako da, kako.</li> <li>- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).</li> <li>- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Korišćena je eksterna ekspertiza tj. ekspertska pomoć pružena od strane projekta TAIEX.</li> <li>- O Nacrtu zakona o zaštiti poslovnih tajni od nezakonitog pribavljanja, korišćenja i otkrivanja održana je Javna rasprava, a Javnim pozivom upućen je poziv građanima, stručnoj javnosti i svim drugim zainteresovanim licima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta ovog zakona.</li> <li>- Tokom trajanje Javne rasprave nije dostavljena niti jedna primjedba, komentar ili sugestija na Nacrt zakona o zaštiti poslovnih tajni od nezakonitog pribavljanja, korišćenja i otkrivanja.</li> <li>- Vidjeti prethodni odgovor.</li> </ul>
<p><b>7: Monitoring i evaluacija</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?</li> <li>- Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?</li> <li>- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?</li> <li>- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nema potencijalnih prepreka za implementaciju propisa.</li> <li>- Nadležni sudovi će sprovoditi zakon u pogledu vođenja sudskih postupaka za ostvarivanje zaštite poslovnih tajni.</li> <li>- Glavni indikator prema kojem će se mjeriti ispunjenje ciljeva je broj podnijetih zahtjeva za zaštitu poslovnih tajni pred nadležnim sudom.</li> <li>- Ministarstvo ekonomskog razvoja će vršiti monitoring i evaluaciju primjene propisa.</li> </ul>

Datum i mjesto

06.04.2021. godine  
Podgorica

MINISTAR

mr Jakov Milatović







Crna Gora

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA  
PODGORICA

Adresa: ul. Stanka Dragojevića 2,  
81000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 20 242 835  
fax: +382 20 224 450  
www.mif.gov.me

Br: 02-03-5479/1

Prilježeno:				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Radni broj	Prilog	Vrijednost
009	- 328	20	- 4374	8

Podgorica, 21.04.2021. godine

**MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA**

-n/r ministra, gospodina mr Jakova Milatovića-

Poštovani gospodine Milatoviću,

Na osnovu Vašeg akta broj: 009-328/20-4374/6 od 06.04.2021. godine, kojim se traži mišljenje na *Predlog zakona o zaštiti poslovne tajne*, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja daje sljedeće

**MIŠLJENJE**

Dostavljenim Predlogom zakona doprinosi se većoj pravnoj sigurnosti i efikasnoj pravnoj zaštiti poslovnih tajni od protivpravnog prisvajanja na tržištu. Kvalitetnijem zakonskim uređivanjem zaštite povjerljivih informacija sa komercijalnom vrijednošću, smanjuju se rizici sa kojima se suočavaju preduzeća i razvojno-istraživački subjekti.

Na tekst Predloga zakona i pripremljeni Izvještaj o analizi uticaja propisa sa aspekta uticaja na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

U Izvještaj o analizi uticija propisa navedeno je da, za implementaciju predmetnog Predloga zakona nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz Budžeta Crne Gore.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, sa aspekta budžeta nema primjedbi na *Predlog zakona o zaštiti poslovne tajne*.

S poštovanjem,

**MINISTAR**  
mr Milojko Spajić





Crna Gora  
Kabinet predsjednika Vlade  
Kancelarija za evropske integracije

Adresa: Bulevar revolucije 15  
81 000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 20 481 301  
fax: +382 20 481 301  
www.kei.gov.me

Br: 01-004-907/21-2258/2

20. oktobar 2021.

Za: MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA  
ministru Jakovu Milatoviću

Veza: Dopis br: 009-328/20-4374/10

Crna Gora  
MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA  
PODGORICA

Primiti broj: 21.10.21				
Upr. jed.	Broj u skladu sa	Redni broj	Prilog	Možda broj
009	-328/20	-4374/10		

**Predmet: Mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o zaštiti poslovne tajne s pravnom tekovinom EU**

Poštovani,

Dopisom broj 009-328/20-4374/10 od 19. oktobra 2021. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o zaštiti poslovne tajne s pravnom tekovinom** Evropske unije.

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade Crne Gore („Sl. list CG“, br. 3/12, 31/15, 48/17 i 62/18) Kancelarija za evropske integracije je saglasna sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.

S poštovanjem,



GLAVNA PREGOVARAČICA

Zorka Kordić

Prilog:

- Izjava i tabela usklađenosti Predloga zakona o zaštiti poslovne tajne s pravnom tekovinom EU

Dostavljeno:

- Ministarstvu ekonomskog razvoja;
- a/a

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM TEKOVINOM  
EVROPSKE UNIJE**

<b>Identifikacioni broj Izjave</b>		<b>MER-IU/PZ/21/21</b>
<b>1. Naziv nacrt/predloga propisa</b>		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o zaštiti poslovne tajne	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Protection of Trade Secret	
<b>2. Podaci o obrađivaču propisa</b>		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo ekonomskog razvoja	
- Sektor/odsjek	Direktorat za unutrašnje tržište i konkurenciju	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	dr Milena Lipovina – Božović, državna sekretarka br. tel: 020 482-302 milena.lipovina@mek.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Lidija Radusinović – samostalna savjetnica I br. tel. 020 482 362 lidija.radusinovic@mek.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
<b>3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis</b>		
- Organ državne uprave	/	
<b>4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)</b>		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
SSP, Glava VI, Usklađivanje zakonodavstva, sprovođenje zakona i pravila o konkurenciji, član 75		
b) Step en ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
	<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
<b>5. Veza nacrt/predloga propisa sa Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)</b>		
- PPCG za period	2021-2023	
- Poglavlje, potpoglavlje	Poglavlje VII - Pravo intelektualne svojine	
- Rok za donošenje propisa		
- Napomena	Donošenje Zakona o zaštiti poslovne tajne nije planirano Programom pristupanja CG EU	
<b>6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije</b>		
a) Usklađenost nacrt propisa sa primarnim izvorima prava Evropske unije:		
UFEU, Naslov VII, Zajednički propisi o konkurenciji, poreskom sistemu i približavanju zakonodavstava, Poglavlje 3, Usklađivanje pravnih propisa, član 118 / TFEU, Title VII, Common Rules on Competition, Taxation and Approximation of Laws, Chapter 3, Approximation of Laws, Article 118		
<b>Potpuno usklađeno / fully harmonized</b>		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
<b>32016L0943</b>		

<p>Direktiva (EU) 2016/943 Evropskog parlamenta i Savjeta od 8. juna 2016. o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustva te poslovnih informacija (poslovne tajne) od nezakonitog pribavljanja, korišćenja i otkrivanja / Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure OJ L 157, 15.6.2016</p> <p><b>Potpuno usklađeno/ Fully harmonized</b></p>	
<p>c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije</p> <p>Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.</p>	
<p><b>6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti</b></p> <p style="text-align: center;">/</p>	
<p><b>7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu</b></p> <p style="text-align: center;">/</p>	
<p><b>8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa</b></p> <p style="text-align: center;">/ /</p>	
<p><b>9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)</b></p> <p>Direktiva 32016L943 prevedena je na hrvatski jezik.</p>	
<p><b>10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)</b></p> <p>Predlog zakona o zaštiti poslovne tajne preveden je na engleski jezik.</p>	
<p><b>11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti</b></p> <p>U izradi Predloga zakona o o zaštiti poslovne tajne učestvovala je profesor dr Ana Rački Marinković, TAIEX expert</p>	
<p><b>Potpis / ovlašćeno lice obrađivača propisa</b></p> <p>dr Milena Lipovina – Božović državna sekretarka Datum: 18.10.2021.godine</p>	<p><b>Potpis / glavna pregovaračica</b></p> <p>Datum: _____</p>

**Prilog obrasca:**

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)



**TABELA USKLAĐENOSTI**

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
<b>MER-TU/PZ/21/21</b>		<b>MER-IU/PZ/21/21</b>		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
Direktiva (EU) 2016/943 Evropskog parlamenta i Savjeta od 8. juna 2016. o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustva te poslovnih informacija (poslovne tajne) od nezakonitog pribavljanja, korišćenja i otkrivanja <b>32016L0943</b>				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o zaštiti poslovne tajne		Proposal for the Law on Protection of Trade Secret		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
<b>Direktiva 2016/943</b>				
<p align="center"><i>Član 1.</i></p> <p align="center"><b>Predmet i područje primjene</b></p> <p>1. Ovom Direktivom utvrđuju se pravila o zaštiti od nezakonitog pribavljanja, korišćenja i otkrivanja poslovnih tajni.</p> <p>Države članice mogu u skladu s odredbama UFEU-a predvidjeti sveobuhvatniju zaštitu od nezakonitog pribavljanja, korišćenja ili</p>	<p><b>Predmet</b></p> <p><b>Član 1</b></p> <p>Ovim zakonom uređuje se građanskopravna zaštita poslovne tajne od nezakonitog pribavljanja, korišćenja ili otkrivanja.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

otkrivanja poslovnih tajni od one koja se zahtijeva ovom Direktivom, pod uslovom da se osigura poštovanje člana 3., 5., 6., člana 7. stava 1., člana 8., člana 9. stava 1. drugog podstava, člana 9. stavova 3. i 4., člana 10. stava 2., člana 11., 13. i člana 15. stava 3.

2. Ova Direktiva ne utiče na:

(a) ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i informisanja kako je utvrđeno u Povelji, uključujući poštovanje slobode i pluralizma medija;

(b) primjenu pravila Unije ili nacionalnih pravila kojima se od nosioca poslovne tajne zahtijeva da zbog javnog interesa otkrije informacije, uključujući poslovne tajne, nadležnim organima ili upravnim ili sudskim organima radi obavljanja dužnosti tih organa;

(c) primjenu pravila Unije ili nacionalnih pravila kojima se od institucija i organa Unije ili nacionalnih organa javne vlasti zahtijeva, ili im se dopušta, da otkriju informacije koje su podnijela preduzeća i koje su u posjedu tih institucija, organa ili nacionalnih organa javne vlasti na osnovu obaveza i ovlašćenja utvrđenih u pravu Unije ili nacionalnom pravu i u skladu s tim obvezama i ovlašćenjima;

(d) autonomiju socijalnih partnera i njihovo pravo sklapanja kolektivnih ugovora u skladu s pravom Unije te nacionalnim zakonodavstvima i praksom.

<p>3. Ništa se u ovoj Direktivi ne smije smatrati kao bilo kakva osnova za ograničavanje mobilnosti zaposlenih. Posebno, s obzirom na ostvarivanje takve mobilnosti, ova Direktiva ne pruža bilo kakvu osnovu za:</p> <p>(a) ograničavanje zaposlenih u korištenju informacija koje ne čine poslovnu tajnu, kako je definisana u članu 2. tački 1.;</p> <p>(b) ograničavanje zaposlenih u korištenju iskustva i vještina koje su pošteno stekli za vrijeme zaposlenja;</p> <p>(c) nametanje bilo kakvih dodatnih ograničenja zaposlenima u njihovim ugovorima o radu osim ograničenja nametnutih u skladu s pravom Unije ili nacionalnim pravom.</p>				
<p style="text-align: center;"><b>Član 2.</b> <b>Definicije</b></p> <p>Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:</p> <p>1. „poslovna tajna” znači informacije koje ispunjavaju sve sljedeće zahtjeve:</p> <p>(a) tajne su u smislu da nisu, u svojoj ukupnosti ili u tačnoj strukturi i sklopu svojih sastavnih dijelova, opšte poznate ili lako dostupne licima iz krugova koji se obično bave tom vrstom informacija;</p> <p>(b) imaju komercijalnu vrijednost zbog toga što su tajne;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Poslovna tajna</b> <b>Član 2</b></p> <p>Poslovna tajna je informacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koja u potpunosti ili u precizno definisanoj konfiguraciji ili zbiru njenih komponenti nije opšte poznata ili lako dostupna licima koja u okviru svojih djelatnosti koriste ovu informacija;</li> <li>- koja ima komercijalnu vrijednost zbog toga što je tajna;</li> <li>- za koju je fizičko ili pravno lice koje zakonito kontrolira poslovnu tajnu (u daljem tekstu: nosilac poslovne tajne) preduzelo odgovarajuće mjere, radi očuvanja njene tajnosti.</li> </ul>	<p>Potpuno usklađeno</p>		



<p>(c) u odnosu na njih je lice koja te informacije zakonito kontroliše preduzelo u tim okolnostima razumne korake kako bi sačuvalo njihovu tajnost;</p> <p>2. „nosilac poslovne tajne” znači svako fizičko ili pravno lice koja zakonito kontroliše poslovnu tajnu;</p> <p>3. „počinilac povrede” znači svako fizičko ili pravno lice koja je nezakonito pribavilo, koristilo ili otkrilo poslovnu tajnu;</p> <p>4. „roba kojom je počinjena povreda” znači roba čiji dizajn, karakteristike, funkcionisanje, proces proizvodnje ili stavljanje na tržište ostvaruje znatnu korist od poslovnih tajni koje su nezakonito pribavljene, korištene ili otkrivene.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Nezakonito pribavljanje, korišćenje ili otkrivanje poslovnih tajni</b> <b>Član 5</b></p> <p><b>Stav 2</b> Korišćenje ili otkrivanje poslovne tajne smatra se nezakonitim kada ga bez pristanka nosioca poslovne tajne izvrši lice za koje se utvrdi da:</p> <p>1) je nezakonito pribavilo poslovnu tajnu</p> <p><b>Stav 4</b> Roba iz stava 3 ovog člana je roba čijim se dizajnom, karakteristikama, funkcionisanjem, procesom proizvodnje ili stavljanjem na tržište ostvaruje značajna korist od poslovnih tajni koje su nezakonito pribavljene, korišćene ili otkrivene.</p>			
<p style="text-align: center;"><b>Član 3.</b></p> <p><b>Zakonito pribavljanje, korišćenje i otkrivanje poslovnih tajni</b></p> <p>1. Pribavljanje poslovne tajne smatra se zakonitim kada je poslovna tajna pribavljena na jedan od sljedećih načina:</p> <p>(a) nezavisnim otkrićem ili stvaranjem;</p> <p>(b) opažanjem, proučavanjem, rastavljanjem ili testiranjem proizvoda ili predmeta koji je učinjen dostupnim javnosti ili koji je zakonito u posjedu lica koje je pribavilo informacije i koja nije vezana nikakvom</p>	<p style="text-align: center;"><b>Zakonito pribavljanje, korišćenje ili otkrivanje poslovne tajne</b> <b>Član 4</b></p> <p>Pribavljanje poslovne tajne smatra se zakonitim kada je poslovna tajna pribavljena na jedan od sljedećih načina:</p> <p>1) nezavisnim otkrićem ili stvaranjem; 2) opažanjem, proučavanjem, rastavljanjem ili testiranjem proizvoda ili predmeta koji je učinjen dostupnim javnosti ili je zakonito u posjedu lica koje je pribavilo informacije i koje nije vezano</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		



<p>pravno valjanom obavezom da ograniči pribavljanje poslovne tajne;</p> <p>(c) ostvarivanjem prava radnikâ ili predstavnikâ radnikâ na informisanje i savjetovanje u skladu s pravom Unije i nacionalnim zakonodavstvima i praksom;</p> <p>(d) svakom drugom praksom koja je u tim okolnostima u skladu s poštenim poslovnim praksama.</p> <p>2. Pribavljanje, korištenje ili otkrivanje poslovne tajne smatra se zakonitim u onoj mjeri u kojoj se takvo pribavljanje, korišćenje ili otkrivanje zahtijeva ili dopušta pravom Unije ili nacionalnim pravom.</p>	<p>nikakvom pravno valjanom obavezom da ograniči pribavljanje poslovne tajne;</p> <p>3) ostvarivanjem prava radnika ili predstavnika radnika na informisanje i savjetovanje u skladu sa pravom Evropske unije;</p> <p>4) u skladu sa dobrim poslovnim običajima.</p> <p>Pribavljanje, korišćenje ili otkrivanje poslovne tajne smatra se zakonitim kada se takvo pribavljanje, korišćenje ili otkrivanje zahtijeva ili je dopušteno u skladu sa zakonom.</p> <p>Pribavljanje, korišćenje ili otkrivanje poslovne tajne smatra se zakonitim u onoj mjeri u kojoj se takvo pribavljanje, korišćenje ili otkrivanje zahtijeva ili je dopušteno pravom Evropske unije.</p>			
<p><i>Član 4.</i></p> <p><b>Nezakonito pribavljanje, korišćenje i otkrivanje poslovnih tajni</b></p> <p>1. Države članice, osiguravaju da nosioci poslovne tajne imaju parvo da zahtijevaju mjere, postupke i pravna sredstva predviđena u ovoj Direktivi radi sprječavanja nezakonitog pribavljanja, korišćenja ili otkrivanja svoje poslovne tajne odnosno ostvarivanja pravne zaštite u tom pogledu.</p> <p>2. Pribavljanje poslovne tajne bez pristanka nosioca poslovne tajne smatra se nezakonitim kada je ono učinjeno pomoću:</p>	<p><b>Nezakonito pribavljanje, korišćenje ili otkrivanje poslovnih tajni</b></p> <p><b>Član 5</b></p> <p>Pribavljanje poslovne tajne bez pristanka nosioca poslovne tajne smatra se nezakonitim kada je poslovna tajna pribavljena:</p> <p>1) neovlašćenim pristupom, prisvajanjem ili umnožavanjem dokumenata, predmeta, materijala, supstanci ili elektronskih spisa, koje zakonito kontroliše nosilac poslovne tajne i koji sadrže poslovnu tajnu ili se poslovna tajna iz njih može izvesti, ili</p> <p>2) u suprotnosti sa dobrim poslovnim običajima.</p> <p>Korišćenje ili otkrivanje poslovne tajne smatra se nezakonitim kada ga bez pristanka</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>(a) neovlaštenog pristupa, prisvajanja ili umnožavanja bilo kojih dokumenata, predmeta, materijala, supstanci ili elektronskih spisa, koje zakonito kontroliše nosilac poslovne tajne i koji sadrže poslovnu tajnu ili se poslovna tajna iz njih može izvesti;</p> <p>(b) bilo kojeg drugog ponašanja koje se u tim okolnostima smatra protivnim poštenim poslovnim praksama.</p> <p>3. Korišćenje ili otkrivanje poslovne tajne smatra se nezakonitim kada ga bez pristanka nosioca poslovne tajne učini lice za koju se utvrdi da ispunjava bilo koji od sljedećih uslova:</p> <p>(a) pribavilo je poslovnu tajnu nezakonito;</p> <p>(b) krši sporazum o povjerljivosti ili bilo koju drugu obavezu neotkrivanja poslovne tajne;</p> <p>(c) krši ugovornu ili bilo koju drugu obavezu kojom se ograničava korišćenje poslovne tajne.</p> <p>4. Pribavljanje, korišćenje ili otkrivanje poslovne tajne smatra se nezakonitim i kada je lice u trenutku pribavljanja, korišćenja ili otkrivanja znalo, ili je u tim okolnostima trebalo znati, da je poslovna tajna pribavljena direktno ili indirektno od drugog lica koje je nezakonito koristilo ili otkrilo poslovnu tajnu u smislu stava 3.</p>	<p>nosioa poslovne tajne izvrši lice za koje se utvrdi da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) je nezakonito pribavilo poslovnu tajnu,</li> <li>2) ne postupa u skladu sa sporazumom o povjerljivosti,</li> <li>3) ne postupa u skladu sa ugovornom obavezom kojom se predviđa korišćenje poslovne tajne,</li> <li>4) postupa u suprotnosti sa obavezom neotkrivanja poslovne tajne.</li> </ol> <p>Nezakonitim korišćenjem poslovne tajne smatraju se i proizvodnja, nuđenje ili stavljanje na tržište robe kojom je počinjena povreda odnosno uvoz, izvoz ili skladištenje robe kojom je počinjena povreda u te svrhe, ako je lice koje je preduzelo takve aktivnosti znalo ili je s obzirom na okolnosti moralo da zna da je poslovna tajna korišćena nezakonito.</p> <p>Roba iz stava 3 ovog člana je roba čijim se dizajnom, karakteristikama, funkcionisanjem, procesom proizvodnje ili stavljanjem na tržište ostvaruje značajna korist od poslovnih tajni koje su nezakonito pribavljene, korišćene ili otkrivene.</p> <p>Nezakonitim pribavljanjem, korišćenjem ili otkrivanjem poslovne tajne smatra se i kada je lice u trenutku pribavljanja, korišćenja ili otkrivanja znalo, ili je moralo znati, da je poslovna tajna pribavljena direktno ili indirektno od drugog lica koje je nezakonito pribavilo, koristilo ili otkrilo tu poslovnu tajnu.</p>			
---	---	--	--	--



<p>5. Nezakonitim korištenjem poslovne tajne smatraju se i proizvodnja, stavljanje u ponudu ili stavljanje na tržište robe kojom je počinjena povreda odnosno uvoz, izvoz ili skladištenje robe kojom je počinjena povreda u te svrhe, ako je lice koje je provodilo takve aktivnosti znalo ili je u tim okolnostima trebalo da zna da je poslovna tajna korišena nezakonito u smislu stava 3.</p>				
<p style="text-align: center;"><i>Član 5.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Izuzeci</b></p> <p>Države članice osiguravaju da se zahtjev za primjenu mjera, postupaka i pravnih sredstava predviđenih u ovoj Direktivi odbaci kada je navodno pribavljanje, korišćenje ili otkrivanje poslovne tajne učinjeno u bilo kojem od sljedećih slučajeva:</p> <p>(a) radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informisanja kako je utvrđeno u Povelji, uključujući poštovanje slobode i pluralizma medija;</p> <p>(b) radi otkrivanja propusta, prestupa ili nezakonite aktivnosti, pod uslovom da je protivna stranka djelovala u svrhu zaštite opšteg javnog interesa;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Odbijanje zahtjeva</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 6</b></p> <p>Nadležni sud odbiće zahtjev za određivanje mjera iz član 7 ovog zakona, odnosno odbiće tužbeni zahtjev iz člana 11 ovog zakona, ako je navodno pribavljanje, korišćenje ili otkrivanje poslovne tajne učinjeno radi:</p> <p>1) otkrivanja propusta, nepravilnosti ili nezakonitih aktivnosti, pod uslovom da je navodni počinilac povrede postupao radi zaštite opšteg javnog interesa;</p> <p>2) otkrivanja poslovne tajne od strane zaposlenih svojim predstavnicima u okviru legitimnog izvršavanja funkcija tih predstavnika, u skladu sa zakonom, pod uslovom da je takvo otkrivanje potrebno radi legitimnog izvršavanja funkcija tih predstavnika;</p> <p>3) zaštite legitimnih interesa u skladu sa zakonom;</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

(c) otkrivanje poslovne tajne od strane radnika svojim predstavnicima u okviru zakonitog izvršavanja funkcija tih predstavnika, u skladu s pravom Unije ili nacionalnim pravom, pod uslovom da je takvo otkrivanje bilo potrebno za to izvršavanje;

(d) u svrhu zaštite legitimnih interesa priznatih pravom Unije ili nacionalnim pravom.

4) ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informisanja u skladu sa Poveljom Evropske unije o osnovnim pravima, uključujući poštovanje slobode i pluralizma medija;

5) otkrivanja poslovne tajne od strane zaposlenih svojim predstavnicima u okviru zakonitog izvršavanja funkcija tih predstavnika, u skladu sa pravom Evropske unije, pod uslovom da je takvo otkrivanje potrebno za to izvršavanje;

6) zaštite legitimnih interesa u skladu sa pravom Evropske unije.

--	--	--

<p style="text-align: center;"><b>Član 6.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Opšta obaveza</b></p> <p>1. Države članice predviđaju mjere, postupke i pravna sredstva koji su potrebni radi osiguravanja dostupnosti pravne zaštite u okviru građanskog prava od nezakonitog pribavljanja, korištenja i otkrivanja poslovnih tajni.</p> <p>2. Mjere, postupci i pravna sredstva iz stava 1.:</p> <p>(a) moraju biti poštene i pravične;</p> <p>(b) ne smiju biti nepotrebno složeni ni skupi, niti smiju uključivati nerazumne rokove ili neopravdana kašnjenja; i</p> <p>(c) moraju biti djelotvorni i odvrćajući.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 8</b></p> <p>Stranke su dužne da iznesu sve činjenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i da predlože dokaze kojima se utvrđuju te činjenice.</p> <p>Sud je ovlašten da utvrdi i činjenice koje stranke nijesu iznijele i izvede dokaze koje stranke nijesu predložile, ako iz rezultata rasprave i dokazivanja proizlazi da stranke idu za tim da raspolažu zahtjevima kojima ne mogu raspolagati (član 4 stav 3).</p> <p>Svoju odluku sud ne može zasnovati na činjenicama i dokazima o kojima strankama nije pružena mogućnost da se izjasne.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 9</b></p> <p>Koje će činjenice uzeti kao dokazane odlučuje sud po svom uvjerenju, na osnovu savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza zasebno i svih dokaza zajedno, kao i na osnovu rezultata cjelokupnog postupka.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 10</b></p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		



	<p>Stranke, umještači, kao i njihovi zastupnici dužni su da pred sudom govore istinu i da savjesno koriste prava koja su im priznata ovim zakonom.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 11</b></p> <p>Sud je dužan da nastoji da se postupak sprovede bez odugovlačenja, u razumnom roku, sa što manje troškova i da onemogući svaku zloupotrebu prava koja strankama pripadaju u postupku.</p> <p>Ako stranke, umještači, njihovi zakonski zastupnici i punomoćnici, sa namjerom da naškode drugome ili s ciljem koji je u suprotnosti sa dobrim običajima, savjesnošću i poštenjem, zloupotrebljavaju prava koja su im priznata ovim zakonom, sud može izreći novčanu kaznu ili druge mjere koje su određene ovim zakonom.</p>			
<p style="text-align: center;"><i>Član 7.</i></p> <p><b>Proporcionalnost i zloupotreba postupka</b></p> <p>1. Mjere, postupci i pravna sredstva predviđeni u ovoj Direktivi primjenjuju se na način:</p> <p>(a) koji je proporcionalan;</p> <p>(b) kojim se izbjegava stvaranje prepreka za zakonitu trgovinu na unutrašnjem tržištu; i</p> <p>(c) kojim se predviđaju zaštitne mjere protiv njihove zloupotrebe.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 10</b></p> <p>Stranke, umještači, kao i njihovi zastupnici dužni su da pred sudom govore istinu i da savjesno koriste prava koja su im priznata ovim zakonom.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 11</b></p> <p>Sud je dužan da nastoji da se postupak sprovede bez odugovlačenja, u razumnom roku, sa što manje troškova i da onemogući svaku zloupotrebu prava koja strankama pripadaju u postupku.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>2. Države članice osiguravaju da nadležna sudska tijela mogu, na zahtjev protivne stranke, primijeniti odgovarajuće mjere kako je predviđeno u nacionalnom pravu kada je zahtjev u vezi s nezakonitim pribavljanjem, korišćenjem ili otkrivanjem poslovne tajne očigledno neosnovan i kada je utvrđeno da je podnosilac zahtjeva pokrenuo sudski postupak s ciljem zloupotrebe ili u zloj namjeri. Takve mjere mogu, prema potrebi, uključivati dodjelu naknade štete protivnoj stranci, izricanje sankcija protiv podnosioca zahtjeva ili nalaganje objave informacija o odluci kako je navedeno u članu 15.</p> <p>Države članice mogu predvidjeti da mjere kako su navedene u prvom podstavku budu predmet posebnog sudskog postupka.</p>	<p>Ako stranke, umješaci, njihovi zakonski zastupnici i punomoćnici, sa namjerom da naškode drugome ili s ciljem koji je u suprotnosti sa dobrim običajima, savjesnošću i poštenjem, zloupotrebljavaju prava koja su im priznata ovim zakonom, sud može izreći novčanu kaznu ili druge mjere koje su određene ovim zakonom.</p>			
<p style="text-align: center;"><b>Član 8.</b> <b>Zastara</b></p> <p>1. Države članice u skladu s ovim članom utvrđuju pravila o rokovima zastare koji se primjenjuju na supstancijalne zahtjeve i radnje za primjenu mjera, postupaka i pravnih sredstava predviđenih u ovoj Direktivi.</p> <p>Pravilima iz prvog podstava određuje se kada počinje da teče rok zastare, njegovo trajanje i okolnosti pod kojima se rok zastare prekida ili se s njime zastaje.</p> <p>2. Rok zastare iznosi najviše šest godina.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Tužba</b> <b>Član 11 stav 1</b></p> <p>Radi sprječavanja nezakonitog pribavljanja, korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne nosilac poslovne tajne odnosno sticalac licence u mjeri u kojoj je na to ovlašćen na osnovu zaključenog ugovora ili zakona, može podnijeti tužbu u roku od tri godine, od dana kada je saznao za povredu i počinioca, a najkasnije u roku od pet godina od dana kad je ta povreda učinjena u skladu sa zakonom.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Regulisano članom 397 Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list CG", br. 47/2008, 4/2011 22/2017)</p>	



<p style="text-align: center;"><b>Član 9.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Čuvanje povjerljivosti poslovnih tajni tokom sudskog postupka</b></p> <p>1. Države članice osiguravaju da strankama, njihovim advokatima ili drugim zastupnicima, sudskim službenicima, svjedocima, stručnjacima i svim ostalim licima koje učestvuju u sudskom postupku koji se odnosi na nezakonito pribavljanje, korišćenje ili otkrivanje poslovne tajne, ili koje imaju pristup dokumentima koji su sastavni dio tog sudskog postupka, ne bude dopušteno da koriste ili otkriju bilo koju poslovnu tajnu ili navodnu poslovnu tajnu koju su nadležna sudska tijela, na odgovarajuće obrazložen zahtjev zainteresirane stranke, utvrdila kao povjerljivu i za koju su saznala zbog učestvovanja u postupku ili pristupu dokumentima. Države članice takođe mogu dopustiti nadležnim sudskim organima da preduzmu takve mjere na vlastitu inicijativu.</p> <p>Obaveza iz prvog podstava primjenjuje se i nakon završetka sudskog postupka. Međutim, takva obaveza prestaje postojati u bilo kojoj od sljedećih okolnosti:</p> <p>(a) ako se pravosnažnom odlukom utvrdi da navodna poslovna tajna ne ispunjava zahtjeve utvrđene u članu 2. tački 1.; ili</p>	<p style="text-align: center;"><b>Čuvanje povjerljivosti poslovnih tajni tokom sudskog postupka</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 15</b></p> <p>Lica koja učestvuju u sudskom postupku koji se vodi u vezi sa nezakonitim pribavljanjem, korišćenjem ili otkrivanjem poslovne tajne, ili koja imaju pristup dokumentima koji su sastavni dio tog sudskog postupka, ne mogu koristiti ili otkriti poslovnu tajnu ili navodnu poslovnu tajnu koju je nadležni sud, na odgovarajuće obrazložen zahtjev zainteresovane stranke, utvrdio kao povjerljivu i za koju su saznala učestvovanjem u postupku ili pristupom dokumentima.</p> <p>Lica iz stava 1 ovog člana su dužna da čuvaju poslovnu tajnu za koju su saznala učestvovanjem u postupku ili pristupom dokumentima i nakon završetka sudskog postupka.</p> <p>Obaveza čuvanja poslovne tajne prestaje ako:</p> <p>1) nadležni sud pravosnažnom odlukom utvrdi da navodna poslovna tajna nije u skladu sa članom 2 ovog zakona, ili</p> <p>2) predmetne informacije tokom vremena postanu opšte poznate licima koja u okviru svojih djelatnosti koriste ovu informaciju.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		



<p>(b)ako predmetne informacije tokom vremena postanu opšte poznate ili lako dostupne licima iz krugova koji se uobičajeno bave predmetnom vrstom informacija.</p> <p>2. Države članice takođe osiguravaju da nadležna sudska tijela mogu, na odgovarajuće obrazložen zahtjev stranke, preduzeti posebne mjere potrebne za očuvanje povjerljivosti bilo koje poslovne tajne ili navodne poslovne tajne koja se koristi ili na koju se upućuje tokom sudskog postupka koji se odnosi na nezakonito pribavljanje, korištenje ili otkrivanje poslovne tajne. Države članice takođe mogu dopustiti nadležnim sudskim tijelima da preduzmu takve mjere na vlastitu inicijativu.</p> <p>Mjere iz prvog podstava uključuju barem mogućnost:</p> <p>(a)ograničavanja na ograničeni broj lica, u cijelini ili djelimično, pristupa dokumentima koje su dostavile stranke ili treća lica, koji sadrže poslovne tajne ili navodne poslovne tajne;</p> <p>(b)ograničavanja na ograničeni broj lica, pristupa ročištima na kojima bi se poslovne tajne ili navodne poslovne tajne mogle otkriti te pristupa zapisniku ili transkriptu s tih ročišta;</p> <p>(c)stavljanja na raspolaganje bilo kojem licu osim onih obuhvaćenih ograničenim brojem lica iz tačaka (a) i (b) verzije bilo koje</p>	<p>Nadležni sud je dužan da na obrazloženi zahtjev stranke, preduzme posebne mjere potrebne za očuvanje povjerljivosti poslovne tajne ili navodne poslovne tajne koja se koristi ili na koju se stranka poziva tokom sudskog postupka koji se odnosi na nezakonito pribavljanje, korišćenje ili otkrivanje poslovne tajne.</p> <p>Mjere iz stava 4 ovog člana su:</p> <p>1) ograničavanja pristupa dokumentima koje su dostavila lica iz stava 1 ovog člana, koji sadrže poslovne tajne ili navodne poslovne tajne, u cjelini ili djelimično, na ograničeni broj lica;</p> <p>2) ograničavanje pristupa ročištima na kojima bi se poslovne tajne ili navodne poslovne tajne mogle otkriti, kao i pristupa zapisniku ili transkriptu sa tih ročišta, na ograničeni broj lica;</p> <p>3) stavljanja na raspolaganje sudske odluke koja je povjerljiva samo ograničenom broju lica iz tač. 1 i 2 ovog stava, a svim drugim licima samo sudske odluke koja nije povjerljiva, u kojoj su pasusi koji sadrže poslovne tajne uklonjeni ili prerađeni;</p> <p>4) isključivanje javnosti iz cijelog postupka ili dijela postupka.</p> <p>Broj lica iz stava 5 tač. 1 i 2 ovog člana ne može biti veći od broja koji je potreban kako bi se osiguralo poštovanje prava stranaka u sudskom postupku na djelotvoran pravni lijek i pošteno suđenje i uključuje najmanje tužioca i tuženog i</p>			
--	---	--	--	--

<p>sudske odluke koja nije povjerljiva, u kojoj su odlomci koji sadrže poslovne tajne uklonjeni ili redigovani.</p> <p>Broj lica iz drugog podstava tačaka (a) i (b) ne smije biti veći od onog koji je potreban kako bi se osiguralo poštovanje prava stranaka sudskog postupka na djelotvoran pravni lijek i pošteno suđenje i uključuje najmanje jedno fizičko lice za svaku stranku te advokata ili druge zastupnike tih stranaka sudskog postupka.</p> <p>3. Prilikom odlučivanja o mjerama iz stava 2. i procjene njihove proporcionalnosti, nadležni sudski organi uzimaju u obzir potrebu osiguravanja prava na djelotvoran pravni lijek i pošteno suđenje, legitimne interese stranaka i, prema potrebi, trećih lica, te svu moguću štetu za bilo koju od stranaka i, prema potrebi, za treće lica, koje može nastati prihvatanjem ili odbijanjem tih mjera.</p> <p>4. Svaka obrada ličnih podataka na osnovu stava 1., stava 2. ili stava 3. sprovodi se u skladu s Direktivom 95/46/EZ.</p>	<p>njihove punomoćnike ili druge zastupnike tih stranaka u sudskom postupku.</p> <p>Prilikom odlučivanja o mjerama iz st. 1 do 6 ovog člana i procjene njihove srazmjernosti, nadležni sud uzima u obzir pravo stranaka na pravni lijek i pošteno suđenje, legitimne interese stranaka i, s obzirom na okolnosti slučaja, trećih lica, i štetu koja prihvatanjem ili odbijanjem tih mjera može nastati za bilo koju od stranaka ili za treća lica.</p> <p>Postupanje sa ličnim podacima iz st. 1 do 7 ovog člana vrši se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.</p>			
<p><b>Član 10.</b></p> <p><b>Privremene mjere i mjere predostrožnosti</b></p> <p>1. Države članice osiguravaju da nadležna sudska tijela mogu, na zahtjev nosioca poslovne tajne, protiv navodnog počinioca</p>	<p><b>Privremene mjere zbog nezakonitog pribavljanja, korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne</b></p> <p><b>Član 7</b></p> <p>Radi sprječavanja nezakonitog pribavljanja, korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne nosilac poslovne tajne, odnosno sticalac</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		



<p>povrede naložiti bilo koju od sljedećih privremenih mjera i mjera predostrožnosti:</p> <p>(a) na privremenoj osnovi prestanak ili, u zavisnosti od slučaja, zabranu korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne;</p> <p>(b) zabranu proizvodnje, stavljanja u ponudu ili stavljanja na tržište ili upotrebe robe kojom je počinjena povreda odnosno uvoza, izvoza ili skladištenja robe kojom je počinjena povreda u te svrhe;</p> <p>(c) zapljenu ili predaju robe za koju se sumnja da je njome počinjena povreda, uključujući uvezenu robu, kako bi se spriječilo njeno stavljanje u promet na tržištu ili njen promet na tržištu.</p> <p>2. Države članice osiguravaju da sudski organi mogu, kao alternativu mjerama iz stava 1., usloviti nastavak navodnog nezakonitog korišćenja poslovne tajne polaganjem jamst namijenjenog za osiguravanje naknade štete nosiocu poslovne tajne. Polaganje jamstva u zamjenu za otkrivanje poslovne tajne nije dopušteno.</p>	<p>licence u mjeri u kojoj je na to ovlašćen na osnovu zaključenog ugovora ili zakona može tražiti izricanje privremenih mjera i prije podnošenja tužbe.</p> <p>Nadležni sud može, na zahtjev nosioca poslovne tajne, protiv navodnog počinioca odrediti sljedeće privremene mjere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) privremenu mjeru prestanak ili zabranu korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne;</li> <li>2) zabranu proizvodnje, nuđenja ili stavljanja na tržište ili korišćenje robe kojom je počinjena povreda, odnosno zabranu uvoza, izvoza ili skladištenja robe kojom je počinjena povreda;</li> <li>3) privremeno oduzimanje ili predaju robe za koju se sumnja da je sa njom počinjena povreda, uključujući uvezenu robu, radi spriječavanja stavljanja u promet na tržištu ili promet te robe na tržištu.</li> </ol> <p>Nadležni sud može naložiti mjere iz stava 2 ovog člana pod uslovom da podnosilac zahtjeva položi odgovarajuće jamstvo ili obezbjeđenje u istoj vrijednosti, radi osiguranja naknade za štetu koju bi pretrpio navodni počinitelj povrede ili treće lice na koje su mjere uticale.</p> <p style="text-align: center;"><b>Jemstvo Član 8</b></p> <p>Nadležni sud može, na zahtjev nosioca poslovne tajne umjesto mjera iz člana 7 stav 2 ovog zakona, da dozvoli navodnom počiniocu povrede nastavak navodnog nezakonitog korišćenja poslovne tajne polaganjem jamstva</p>			
--	---	--	--	--

	<p>namijenjenog za obezbjeđenje naknade štete koju može pretrpjeti nosilac poslovne tajne. Polaganje jemstva u zamjenu za otkrivanje poslovne tajne nije dozvoljeno.</p>			
<p><i>Član 11.</i></p> <p><b>Uslovi primjene i zaštitne mjere</b></p> <p>1. Države članice osiguravaju da su nadležni sudski organi ovlašćeni, u pogledu mjera iz člana 10., da zatraže od podnosioca zahtjeva da dostavi dokaze koji se mogu razumno smatrati dostupnim kako bi se s dovoljnom sigurnošću uvjerila:</p> <p>(a) da poslovna tajna postoji;</p> <p>(b) da je podnosilac zahtjeva nosilac poslovne tajne; i</p> <p>(c) da je poslovna tajna nezakonito pribavljena, da se nezakonito koristi ili je nezakonito otkrivena, odnosno da nezakonito pribavljanje, korišćenje ili otkrivanje poslovne tajne neposredno predstoji.</p> <p>2. Države članice osiguravaju da su nadležni sudski organi prilikom odlučivanja o prihvatanju ili odbijanju zahtjeva i procjene njegove proporcionalnosti dužna da uzmu u obzir posebne okolnosti slučaja uključujući, prema potrebi:</p>	<p><b>Dostavljanje dokaza radi određivanja privremenih mjera</b> <b>Član 9</b></p> <p>Nadležni sud će, radi određivanja mjera iz člana 7 ovog zakona, zahtijevati od podnosioca zahtjeva da dostavi dokaze kako bi učinio vjerovatnim da je poslovna tajna nezakonito pribavljena, korišćena ili otkrivena, ili da prijeti opasnost da se poslovna tajna nezakonito pribavi, a kako bi se uvjerio da:</p> <p>1) poslovna tajna postoji;</p> <p>2) je podnosilac zahtjeva nosilac poslovne tajne, i</p> <p>3) je poslovna tajna nezakonito pribavljena, da se nezakonito koristi ili je nezakonito otkrivena, odnosno da nezakonito pribavljanje, korišćenje ili otkrivanje poslovne tajne neposredno predstoji.</p> <p>Nadležni sud je dužan da prilikom odlučivanja o privremenim mjerama uzme u obzir:</p> <p>1) vrijednost i specifičnost poslovne tajne;</p> <p>2) mjere preduzete radi zaštite poslovne tajne;</p> <p>3) ponašanje navodnog počinioca prilikom pribavljanja, korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne;</p> <p>4) uticaj nezakonitog korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne;</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		



<p>(a)vrijednost i druga posebna svojstva poslovne tajne;</p> <p>(b)mjere preduzete radi zaštite poslovne tajne;</p> <p>(c)ponašanje protivne stranke prilikom pribavljanja, korištenja ili otkrivanja poslovne tajne;</p> <p>(d)uticaj nezakonitog korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne;</p> <p>(e)legitimne interese stranaka i mogući uticaj prihvatanja ili odbijanja mjera na stranke;</p> <p>(f) legitimne interese trećih lica;</p> <p>(g) javni interes; i</p> <p>(h) zaštitu osnovnih prava.</p> <p>3. Države članice osiguravaju da se mjere iz člana 10. ukinu ili da na drugi način prestanu da proizvode dejstvo, na zahtjev protivne stranke, ako:</p> <p>(a)podnosilac zahtjeva pred nadležnim sudskim organom ne pokrene sudski postupak koji vodi do donošenja odluke o meritumu predmeta u razumnom roku koji utvrdi sudski organ koje je naložilo mjere u slučaju kada je to dopušteno pravom države članice, ili u slučaju kada rok nije utvrđen, u roku od najviše 20 radnih dana ili 31 kalendarskog dana, u zavisnosti od toga koji je rok duži; ili</p>	<p>5) legitimne interese stranaka i mogući uticaj prihvatanja ili odbijanja mjera na stranke;</p> <p>6) legitimne interese trećih lica;</p> <p>7) javni interes, i</p> <p>8) zaštitu osnovnih ljudskih prava.</p> <p style="text-align: center;">Ukidanje privremenih mjera Član 10</p> <p>Nadležni sud će ukinuti mjere iz člana 7 ovog zakona ako:</p> <p>1) podnosilac zahtjeva pred nadležnim sudom ne podnese tužbu u roku koji ne može biti duži od 20 radnih dana ili 31 kalendarskog dana od dana dostavljanja rješenja o određivanju privremene mjere nosiocu poslovne tajne, u zavisnosti od toga koji rok kasnije ističe, ili</p> <p>2) predmetne informacije nijesu u skladu sa članom 2 ovog zakona zbog razloga za koje navodni počinitelj povrede nije odgovoran.</p> <p>Na zahtjev navodnog počinioca ili oštećenog trećeg lica nadležni sud može da podnosiocu zahtjeva naloži da tim licima obezbijedi odgovarajuću naknadu za štetu prouzrokovanu mjerama iz člana 7 ovog zakona, ako su te mjere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukinute u skladu sa stavom 1 tačka 1 ovog člana; ili</li> <li>- su prestale da proizvode pravno dejstvo zbog radnje ili propusta podnosioca zahtjeva; ili</li> <li>- ako se naknadno utvrdi da nije bilo nezakonitog pribavljanja, korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne, ili opasnosti od nastupanja takvog ponašanja.</li> </ul>			
---	--	--	--	--

<p>(b) Predmetne informacije više ne ispunjavaju zahtjeve iz člana 2. tačke 1. zbog razloga za koje protivna stranka nije odgovorna.</p> <p>4. Države članice osiguravaju da nadležna sudska tijela mogu preduzeti mjere iz člana 10. podložno polaganju odgovarajućeg jemstva ili u istoj vrijednosti osiguranja od strane podnosioca zahtjeva, namijenjenih za osiguravanje naknade za bilo koju štetu koju je pretrpjela protivna stranka i, prema potrebi, bilo koje drugo lice na koju su mjere uticale.</p> <p>5. Kada su mjere iz člana 10. ukinute na osnovu stava 3. tačke (a) ovog člana, kada prestanu da vrijede zbog radnje ili propusta podnosioca zahtjeva, ili kada se naknadno utvrdi da nije bilo nezakonitog pribavljanja, korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne ili prijetnje takvim ponašanjem, nadležni sudski organi ovlašćeni su, na zahtjev protivne stranke ili oštećenog trećeg lica, podnosiocu zahtjeva naložiti da protivnoj stranci ili oštećenom trećom licu osigura odgovarajuću naknadu za bilo kakvu štetu prouzrokovanu tim mjerama.</p> <p>Države članice mogu predvidjeti da zahtjev za naknadu iz prvog podstava bude predmet zasebnog sudskog postupka.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 7 stav 3</b></p> <p style="text-align: center;">Nadležni sud može naložiti mjere iz stava 2 ovog člana pod uslovom da podnosilac zahtjeva položi odgovarajuće jemstvo ili obezbjeđenje u istoj vrijednosti, radi osiguranja naknade za štetu koju bi pretrpio navodni počinitelj povrede ili treće lice na koje su mjere uticale.</p>			
<p style="text-align: center;"><i>Član 12.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Sudski nalozi i korektivne mjere</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Tužba Član 11</b></p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		



<p>1. Kada se sudskom odlukom donesenom o meritumu predmeta utvrdi nezakonito pribavljanje, korišćenje ili otkrivanje poslovne tajne, države članice osiguravaju da nadležna sudska tijela mogu, na zahtjev podnosioca zahtjeva, protiv počinioca povrede odrediti jednu ili više od sljedećih mjera:</p> <p>(a) prestanak ili, zavisno od slučaja, zabranu korišćenja ili otkrivanje poslovne tajne;</p> <p>(b) zabranu proizvodnje, stavljanja u ponudu, stavljanja na tržište ili upotrebe robe kojom je počinjena povreda odnosno uvoza, izvoza ili skladištenja robe kojom je počinjena povreda u te svrhe;</p> <p>(c) donošenje odgovarajućih korektivnih mjera u odnosu na robu kojom je počinjena povreda;</p> <p>(d) uništenje u cijelini ili djelimično svih dokumenata, predmeta, materijala, supstanci ili elektronskih spisa koji sadrže poslovnu tajnu ili koji su sami po sebi poslovna tajna ili, prema potrebi, predaju podnosiocu zahtjeva tih dokumenata, predmeta, materijala, supstanci ili elektronskih spisa u cijelini ili djelimično.</p> <p>2. Korektivne mjere iz stava 1. tačke (c) uključuju:</p> <p>(a) opoziv s tržišta robe kojom je počinjena povreda;</p>	<p>Radi sprječavanja nezakonitog pribavljanja, korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne nosilac poslovne tajne odnosno sticalac licence u mjeri u kojoj je na to ovlašten na osnovu zaključenog ugovora ili zakona, može podnijeti tužbu u roku od tri godine, od dana kada je saznao za povredu i počinioca, a najkasnije u roku od pet godina od dana kad je ta povreda učinjena u skladu sa zakonom.</p> <p>Protiv počinioca povrede nosilac poslovne tajne može tužbom kod nadležnog suda zahtijevati:</p> <p>1) prestanak ili, u zavisnosti od slučaja, zabranu korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne; i/ili</p> <p>2) zabranu proizvodnje, nuđenja, stavljanja na tržište ili korišćenja robe kojom je počinjena povreda odnosno uvoza, izvoza ili skladištenja robe kojom je počinjena povreda u te svrhe; i/ili</p> <p>3) preduzimanje određenih radnji u odnosu na robu kojom je počinjena povreda; i/ili</p> <p>4) uništenje u cjelini ili djelimično svih dokumenata, predmeta, materijala, supstanci ili elektronskih spisa koji sadrže poslovnu tajnu ili koji su sami po sebi poslovna tajna ili se, prema potrebi, predaju podnosiocu zahtjeva tih dokumenata, predmeta, materijala, supstanci ili elektronskih spisa u cijelini ili djelimično.</p> <p>Radnje iz stava 2 tačka 3 ovog člana su:</p> <p>1) opoziv sa tržišta robe kojom je počinjena povreda;</p> <p>2) uklanjanje sa robe kojom je počinjena povreda svojstva kojim je povreda počinjena;</p>			
---	--	--	--	--

<p>(b)uklanjanje s robe kojom je počinjena povreda svojstva kojim je povreda počinjena;</p> <p>(c)uništenje robe kojom je počinjena povreda ili, prema potrebi, njeno povlačenje s tržišta, pod uslovom da se povlačenjem ne ugrožava zaštita predmetne poslovne tajne.</p> <p>3. Države članice mogu predvidjeti da njihovi nadležni sudski organi mogu, kada nalažu povlačenje s tržišta robe kojom je počinjena povreda, na zahtjev nosioca poslovne tajne naložiti da se roba preda nosiocu poslovne tajne ili dobrotvornim organizacijama.</p> <p>4. Nadležna sudska tijela nalažu da se mjere iz stava 1. tačaka (c) i (d) sprovedu na trošak počinioca povrede osim ako postoje posebni razlozi da se to ne učini. Tim se mjerama ne dovodi u pitanje bilo koja naknada štete koju bi nosiocu poslovne tajne eventualno trebalo platiti zbog nezakonitog pribavljanja, korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne.</p>	<p>3) uništenje robe kojom je počinjena povreda ili, po potrebi, njeno povlačenje sa tržišta, pod uslovom da se povlačenjem ne ugrožava zaštita predmetne poslovne tajne.</p> <p>Nadležni sud može, u slučaju povlačenje sa tržišta robe kojom je počinjena povreda, na zahtjev nosioca poslovne tajne, da naloži da se ta roba preda nosiocu poslovne tajne ili dobrotvornim organizacijama.</p> <p>Nadležni sud će naložiti da se radnje iz stava 2 tač. 3 i 4 ovog člana sprovedu o trošku počinioca povrede, osim ako postoje opravdani razlozi da se to ne učini.</p> <p><b>Član 13 stav 4</b></p> <p>Nadležni sud može da odredi naknadu štete koju bi nosiocu poslovne tajne trebalo naknaditi, zbog nezakonitog pribavljanja, korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne, iako je donio odluku o sprovođenju radnji iz člana 11 stav 2 tač. 3 i 4 ovog zakona.</p>			
<p><i>Član 13.</i></p> <p><b>Uslovi primjene, zaštitne mjere i alternativne mjere</b></p> <p>1. Države članice osiguravaju da su nadležni sudski organi, prilikom razmatranja zahtjeva za donošenje sudskih naloga i korektivnih mjera predviđenih u članu 12. i procjene njihove proporcionalnosti, dužni uzeti u obzir</p>	<p><b>Član 11 stav 6</b></p> <p>Nadležni sud je dužan da, prilikom razmatranja zahtjeva iz st. 2, 3 i 4 ovog člana i procjene da li su oni srazmjerni prirodi i intenzitetu povrede, uzme u obzir posebne okolnosti slučaja uključujući, prema potrebi:</p> <p>1) vrijednost i druga posebna svojstva poslovne tajne;</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		



<p>posebne okolnosti slučaja uključujući, prema potrebi:</p> <p>(a)vrijednost i druga posebna svojstva poslovne tajne;</p> <p>(b)mjere preduzete radi zaštite poslovne tajne;</p> <p>(c)ponašanje počinioca povrede prilikom pribavljanja, korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne;</p> <p>(d)uticaj nezakonitog korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne;</p> <p>(e)legitimne interese stranaka i mogući uticaj prihvatanja ili odbijanja mjera na stranke;</p> <p>(f) legitimne interese trećih lica;</p> <p>(g) javni interes; i</p> <p>(h) zaštitu osnovnih prava.</p> <p>Ako nadležni sudski organi ograniče trajanje mjera iz člana 12. stav 1. tačkaka (a) i (b), to trajanje mora biti dovoljno za uklanjanje svake komercijalne ili ekonomske prednosti koju bi počinilac povrede mogao ostvariti nezakonitim pribavljanjem, korišćenjem ili otkrivanjem poslovne tajne.</p> <p>2. Države članice osiguravaju da se mjere iz člana 12. stav 1. tačkaka (a) i (b) ukinu ili na drugi način prestanu da proizvode dejstvo, na zahtjev protivne stranke, ako predmetne informacije više ne ispunjavaju uslove iz člana 2. tačke 1. zbog razloga za koje protivna stranka nije direktno ili indirektno odgovorna.</p>	<p>2) mjere preduzete radi zaštite poslovne tajne;</p> <p>3) ponašanje počinioca povrede prilikom pribavljanja, korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne;</p> <p>4) uticaj nezakonitog korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne;</p> <p>5) legitimne interese stranaka i mogući uticaj prihvatanja ili odbijanja tužbenog zahtjeva na stranke;</p> <p>6) legitimne interese trećih lica;</p> <p>7) javni interes, i</p> <p>8) zaštitu osnovnih prava.</p> <p style="text-align: center;"><b>Ograničavanje i ukidanje radnji</b> <b>Član 12</b></p> <p>Ako nadležni sud ograniči trajanje radnji iz člana 11 ovog zakona, to trajanje mora biti dovoljno za uklanjanje svake komercijalne ili ekonomske prednosti koju bi počinilac povrede mogao ostvariti nezakonitim pribavljanjem, korišćenjem ili otkrivanjem poslovne tajne.</p> <p>Radnje iz člana 11 ovog zakona nadležni sud će ukinuti na zahtjev počinioca povrede ako predmetne informacije nisu u skladu sa članom 2 ovog zakona, zbog razloga za koje počinilac povrede nije direktno ili indirektno odgovoran.</p> <p>Nadležni sud može, na zahtjev počinioca povrede kojem prijete izricanje radnji iz člana 11 ovog zakona, umjesto tih radnji naložiti plaćanje novčane naknade ako:</p>			
---	---	--	--	--

<p>3. Države članice predviđaju da nadležni sudski organ može, na zahtjev lica koje podliježe mjerama predviđenima u članu 12., umjesto primjene tih mjera naložiti plaćanje novčane naknade oštećenoj stranci ako su ispunjeni svi sljedeći uslovi:</p> <p>(a) To lice u trenutku korišćenja ili otkrivanja nije znalo niti je u tim okolnostima trebalo da zna da je poslovna tajna pribavljena od drugog lica koje je poslovnu tajnu nezakonito koristilo ili otkrilo;</p> <p>(b) Sprovedenjem tih mjera nanijela bi se nesrazmjerna šteta tom licu;</p> <p>(c) novčana naknada oštećenoj stranci čini se, prema razumnoj procjeni, primjerenom.</p> <p>Ako se umjesto mjera iz člana 12. stava 1. tačkaka (a) i (b) naloži novčana naknada, ona ne smije premašiti iznos naknada koje bi se trebale platiti da je to lice zatražilo odobrenje za korišćenje poslovne tajne, u razdoblju u kojem se korišćenje poslovne tajne moglo zabraniti.</p>	<p>1) to lice u trenutku korišćenja ili otkrivanja nije znalo niti je u tim okolnostima trebalo da zna da je poslovna tajna pribavljena od drugog lica koje je poslovnu tajnu nezakonito koristilo ili otkrilo;</p> <p>2) bi se sprovođenjem tih radnji nanijela nesrazmjerna šteta tom licu, i</p> <p>3) se naknada prema procjeni nadležnog suda čini primjerenom.</p> <p>Novčana naknada iz stava 3 ovog člana ne može biti veća od iznosa naknade koju bi trebao da plati počinioc povrede u slučaju da je tražio odobrenje za korišćenje poslovne tajne, tokom perioda u kojem se to korišćenje poslovne tajne moglo zabraniti.</p>			
<p style="text-align: center;"><i>Član 14.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Naknada štete</b></p> <p>1. Države članice osiguravaju da nadležni sudski organi mogu, na zahtjev oštećene stranke, počiniocu povrede koji je znao ili je trebao da zna da učestvuje u nezakonitom</p>	<p style="text-align: center;"><b>Naknada štete</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 13</b></p> <p>Nadležni sud može, na zahtjev lica iz člana 11 stav 1 ovog zakona, počiniocu povrede koji je znao ili je trebao da zna da učestvuje u nezakonitom pribavljanju, korišćenju ili</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		



<p>pribavljanju, korišćenju ili otkrivanju poslovne tajne, naložiti da nosiocu poslovne tajne plati naknadu štete koja odgovara stvarnoj šteti pretrpljenoj zbog nezakonitog pribavljanja, korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne.</p> <p>Države članice mogu ograničiti odgovornost zaposlenih prema poslodavcima za naknadu štete za nezakonito pribavljanje, korišćenje ili otkrivanje poslovne tajne poslodavca kada su zaposleni postupali bez namjere.</p> <p>2. Prilikom određivanja naknade štete iz stava 1., nadležni sudski organi uzimaju u obzir sve odgovarajuće činioce, kao što su negativne ekonomske posljedice, uključujući izgublenu dobit, koje je pretrpjela oštećena stranka, svaku nepoštenu dobit koju je ostvario počinitelj povrede i, u odgovarajućim slučajevima, elemente koji nisu ekonomski činioci, kao što je nematerijalna šteta koja je nosiocu poslovne tajne nanesena nezakonitim pribavljanjem, korišćenjem ili otkrivanjem poslovne tajne.</p> <p>Alternativno, nadležni sudski organi također mogu, u odgovarajućim slučajevima, odrediti naknadu štete kao paušalni iznos na osnovu elemenata kao što su barem iznos naknada koje bi se trebale platiti da je počinitelj povrede zatražio odobrenje za korištenje predmetne poslovne tajne.</p>	<p>otkrivanju poslovne tajne, da naloži da nosiocu poslovne tajne naknadi štetu koja odgovara šteti nastaloj zbog nezakonitog pribavljanja, korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne.</p> <p>Prilikom određivanja naknade štete iz stava 1 ovog člana, nadležni sud je dužan da uzme u obzir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- negativne ekonomske posljedice, uključujući izgublenu dobit, koju je pretrpjelo lice iz člana 11 stav 1 ovog zakona;</li> <li>- nepoštenu dobit koju je ostvario počinitelj povrede;</li> <li>- nematerijalnu štetu koja je nosiocu poslovne tajne nanijeta nezakonitim pribavljanjem, korišćenjem ili otkrivanjem poslovne tajne.</li> </ul> <p>Izuzetno od stava 2 ovog člana, nadležni sud može da odredi visinu naknade štete kao paušalni iznos na osnovu najmanje iznosa naknada koje bi se trebale platiti da je počinitelj povrede tražio odobrenje za korišćenje predmetne poslovne tajne.</p> <p>Nadležni sud može da odredi naknadu štete koju bi nosiocu poslovne tajne trebalo naknaditi, zbog nezakonitog pribavljanja, korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne, iako je donio odluku o sprovođenju radnji iz člana 11 stav 2 tač. 3 i 4 ovog zakona.</p>			
---	---	--	--	--

<p style="text-align: center;"><i>Član 15.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Objava sudskih odluka</b></p> <p>1. Države članice osiguravaju da u sudskim postupcima pokrenutima zbog nezakonitog pribavljanja, korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne, nadležni sudski organi mogu odrediti, na zahtjev podnosioca zahtjeva i na trošak počinioca povrede, odgovarajuće mjere za objavu informacija o odluci, uključujući njenu objavu u cijelini ili djelimično.</p> <p>2. Svakom mjerom iz stava 1. ovog člana čuva se povjerljivost poslovne tajne kako je predviđeno u članu 9.</p> <p>3. Kada odlučuju o tome hoće li odrediti mjeru iz stava 1. i procjenjuju njenu proporcionalnosti, nadležni sudski organi uzimaju u obzir, prema potrebi, vrijednost poslovne tajne, ponašanje počinioca povrede prilikom pribavljanja, korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne, uticaj nezakonitog korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne te vjerovatnost da će počinitelj povrede ponovno nezakonito koristiti ili otkriti poslovnu tajnu.</p> <p>Nadležni sudski organi takođe uzimaju u obzir jesu li informacije o počiniocu povrede takve</p>	<p style="text-align: center;"><b>Objavljivanje sudskih odluka u sredstvima javnog informisanja</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 14</b></p> <p>Nosilac poslovne tajne može tražiti da pravosnažna presuda kojom je, u cjelini ili djelimično, usvojen zahtjev za zaštitu poslovne tajne u slučaju nezakonitog pribavljanja, korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne, bude objavljena u štampanom ili elektronskom mediju o trošku počinioca povrede.</p> <p>Prilikom odlučivanja o određivanju radnje iz stava 1 ovog člana i procjenjivanja njene srazmjernosti, nadležni sud uzima u obzir, prema potrebi, vrijednost poslovne tajne, ponašanje počinioca povrede prilikom pribavljanja, korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne, uticaj nezakonitog korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne i vjerovatnoću da će počinitelj povrede ponovo nezakonito koristiti ili otkriti poslovnu tajnu, kao i da li su informacije o počiniocu povrede takve da bi mogle dovesti do identifikovanja određenog fizičkog lica i, ako je tako, da li bi objava takvih informacija bila opravdana, naročito s obzirom na moguću štetu</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		



<p>da bi mogle dovesti do identifikovanja određenog fizičkog lica te, ako je tako, da li bi objava takvih informacija bila opravdana, posebno s obzirom na moguću štetu koju bi takva mjera mogla prouzrokovati za privatnost i ugled počinioca povrede.</p>	<p>koju bi takva mjera mogla prouzrokovati za privatnost i ugled počinioca povrede.</p>			
<p><i>Član 16.</i></p> <p><b>Sankcije za nepoštovanje ove Direktive</b></p> <p>Države članice osiguravaju da nadležni sudski organi mogu izricati sankcije protiv svih lica koja ne poštuju ili odbijaju poštovati bilo koju mjeru donesenu na osnovu članova 9., 10. i 12.</p> <p>Predviđene sankcije uključuju mogućnost izricanja ponovljenog plaćanja kazni u slučaju nepoštovanja mjere donesene na osnovu članova 10. i 12.</p> <p>Predviđene sankcije moraju biti djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija je predmet regulisanja Zakona o krivičnom postupku</p>	
<p><i>Član 17.</i></p> <p><b>Razmjena informacija i izvjestioci</b></p> <p>U svrhu unapređenja saradnje, uključujući razmjenu informacija, među državama</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>članicama te između država članica i Komisije, svaka država članica imenuje jednog ili više nacionalnih izvjestilaca za sva pitanja koja se odnose na sprovođenje mjera predviđenih ovom Direktivom. Svaka država članica saopštava podatke o nacionalnom izvjestiocu ili nacionalnim izvjestiocima drugim državama članicama i Komisiji.</p>				
<p><i>Član 18.</i> <b>Izveštaji</b></p> <p>1. Do 9. juna 2021. Zavod Evropske unije za intelektualnu svoinu, u okviru aktivnosti Evropske opservatorije za povrede prava intelektualne svoine, priprema početno izvještavanje o trendovima u sudskim sporovima u pogledu nezakonitog pribavljanja, korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne u okviru primjene ove Direktive.</p> <p>2. Do 9. juna 2022. Komisija izrađuje privremeni izvještaj o primjeni ove Direktive te ga podnosi Evropskom parlamentu i Vijeću. Tim izvještajem uzima se u obzir izvještaj iz stava 1.</p> <p>U privremenom izvještaju posebno se ispituju mogući učinci primjene ove Direktive na istraživanje i inovacije, mobilnost zaposlenih te na ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i informisanja.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>3. Do 9. juna 2026. Komisija sprovodi evaluaciju uticaja ove Direktive te podnosi izvještaj Evropskom parlamentu i Vijeću</p>				
<p style="text-align: center;"><i>Član 19.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Prenošenje</b></p> <p>1. Države članice stavljaju na snagu zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s ovom Direktivom do 9. juna 2018. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih mjera.</p> <p>Kada države članice donose te mjere, one sadrže upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Države članice određuju načine tog upućivanja.</p> <p>2. Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.</p> <p style="text-align: center;"><i>Član 20.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Stupanje na snagu</b></p> <p>Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u <i>Službenom listu Evropske unije</i>.</p> <p style="text-align: center;"><i>Član 21.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Primalac</b></p> <p>Ova je Direktiva upućena državama članicama.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neprenosivo</p>		